

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2883/16 -13
Podgorica, 20. februar 2014. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE			
PRIMLJENO: 6-111 20 14 GOD.			
KLASIFIKACIONI BROJ: 19-2/14-1			
VEZA:			
EPA: 422 XXV			
SKRACENICA:		PRILOG:	
CRNA GORA - VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA PODGORICA			
Примљено: 03-03-2014			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
170-	2/14-3		

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. februara 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **PREDRAG BOŠKOVIĆ**, ministar rada i socijalnog staranja i **SLOBODAN FILIPOVIĆ**, generalni direktor.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

I. OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj zakona

Član 1

Zaštita i zdravlje na radu obezbjeđuje se i sprovodi primjenom savremenih tehničko-tehnoloških, organizacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mjera i sredstava zaštite u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, ratifikovanim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

Definicija zaštite i zdravlja na radu

Član 2

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

Javni interes

Član 3

Zaštita i zdravlje na radu je djelatnost od javnog interesa.

Javni interes u oblasti zaštite i zdravlja na radu ostvaruje se na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Primjena

Član 4

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Crne Gore kod pravnih lica i preduzetnika u svim djelatnostima, državnim organima, organima državne uprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave, zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, ako su propisima zemlje prijema predviđene nepovoljnije mjere zaštite i zdravlja na radu (u daljem tekstu: mjere zaštite) od onih koje su predviđene ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Zaposleni u smislu stava 1 ovog člana je lice koje je zasnovalo radni odnos, odnosno zaključilo ugovor o radu sa poslodavcem, lice koje kod poslodavca obavlja rad radi osposobljavanja, kao i lice koje po bilo kom pravnom osnovu obavlja rad za poslodavca.

Odredbe ovog zakona se primjenjuju na sva lica koja su po bilo kom pravnom osnovu prisutna u radnom procesu kod poslodavca.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lica za koja je, saglasno zakonu, poslodavac organizovao rad kod kuće, odnosno sa kojima je zaključen ugovor o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu.

Vaspitanje i obrazovanje

Član 5

Vaspitanje i obrazovanje u oblasti zaštite i zdravlja na radu je sastavni dio opšteg i profesionalnog osposobljavanja na svim vrstama i stepenima školovanja zaposlenih. Poslodavac promoviše zaštitu i zdravlje na radu.

Troškovi mjera zaštite

Član 6

Mjere zaštite ne mogu proizvesti nikakve troškove za zaposlenog.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 8

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- **poslodavac** je pravno lice ili preduzetnik koji zapošljava lica na osnovu ugovora o radu ili angažuje lica po bilo kom drugom pravnom osnovu;
- **radno mjesto sa povećanim rizikom** je radno mjesto utvrđeno aktom o procjeni rizika, na kome i pored potpuno ili djelimično primijenjenih mjera u skladu sa ovim zakonom, postoje takvi rizici koji mogu da ugroze zaštitu i zdravlje zaposlenog;
- **radna sredina odnosno radna okolina** je prostor u kojem se obavlja rad i uključuje radna mjesta, radne uslove, radne postupke, odnose u procesu rada i druge uticaje spoljašnje sredine;
- **sredstvo za rad** je svako postrojenje, mašina, oprema, instalacija, alat i drugo oruđe za rad koje se koristi u procesu rada;
- **opasnim i štetnim materijama** smatraju se eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, otrovne, gadne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrđene standardima i drugim propisima, a koje se proizvode, koriste ili skladište u procesu rada, kao i materije koje sadrže te supstance i mogu da budu opasne po život i zdravlje zaposlenih;
- **rizik** je vjerovatnoća da opasnost može prouzrokovati povredu na radu, profesionalnu bolest ili bolest u vezi sa radom;
- **procjena rizika** je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada, saglasno prirodi djelatnosti privrednog društva, odnosno preduzetnika sa ciljem da se utvrde mogući uzroci nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi sa radom i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

II. OPŠTI USLOVI I MJERE ZAŠTITE

Obaveze projektanta i investitora

Član 9

Projektant koji, u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata, izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da, u skladu sa ovim zakonom, pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite, u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Investitor je dužan da od ovlaštenog pravnog lica ili preduzetnika obezbijedi reviziju (ocjenu) da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima i standardima, da je obezbijedena zaštita zaposlenih u objektima za koje je izrađena tehnička dokumentacija za proces rada koji će se obavljati u njima, odnosno da su ispunjeni uslovi iz tehnološkog projektnog zadatka.

Tehnološki procesi

Član 10

Projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad poslodavac je dužan da obezbijedi da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke štetnosti, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama usklade sa propisanim mjerama zaštite i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim prostorijama.

Pri promjeni tehnološkog procesa, poslodavac je dužan da, prije početka rada, investicioni objekat sa pripadajućim sredstvima za rad prilagodi novom tehnološkom procesu.

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta, poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi plan mjera zaštite, odnosno elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa posebnim zakonom.

Poslodavac koji planira da radovi traju duže od 30 radnih dana i da istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili da je planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 zaposlenih odnosno da radovi traju duže od 500 dana, dužan je da, najkasnije pet dana prije početka radova, organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora (u daljem tekstu: Inspekciji rada) dostavi prijavu o početku radova u skladu sa posebnim zakonom.

Prethodni i periodični pregledi

Član 11

Prethodni i periodični pregledi i ispitivanja tehnoloških procesa i sredstava za rad vrše se u cilju obezbjeđivanja kvaliteta izvedenih radova i rada na propisan način u toku izvođenja procesa rada.

Poslodavac je dužan, da zaposlenim sredstva za rad da na upotrebu, samo ako posjeduje stručni nalaz odnosno izvještaj o njihovim izvršenim pregledima i ispitivanjima, sa ocjenom da su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite.

Početak obavljanja djelatnosti

Član 12

Prilikom tehničkog pregleda izgrađenog ili rekonstruisanog objekta, vršilac tehničkog pregleda dužan je da utvrdi da li su obezbijeđene mjere zaštite iz tehničke dokumentacije i propisani uslovi rada za proces rada koji se obavlja u objektu.

Mjere zaštite

Član 13

Mjere zaštite planiraju se i obezbjeđuju u svim procesima rada kod poslodavca, radi sprečavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih, u postupku:

1) projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja objekata namijenjenih za radne i pomoćne prostorije, kao i objekata namijenjenih za rad na otvorenom prostoru, u cilju bezbjednog odvijanja procesa rada;

2) projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja tehnoloških procesa rada sa svim pripadajućim sredstvima za rad, u cilju bezbjednog rada zaposlenih i usklađivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, mikroklima i osvjetljenja na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama sa propisanim mjerama i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim radnim prostorijama;

3) projektovanja, izrade, korišćenja i održavanja sredstava za rad, konstrukcija i objekata za kolektivnu zaštitu i zdravlje na radu, pomoćnih konstrukcija i objekata i drugih sredstava koja se koriste u procesu rada ili koja su na bilo koji način povezana sa procesom rada, tako da se u toku njihove upotrebe sprječava povređivanje ili oštećenje zdravlja zaposlenih;

4) proizvodnje, pakovanja, prevoza, skladištenja, upotrebe i uništavanja opasnih materija, na način i po propisima i pravilima kojima se otklanjaju mogućnosti povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih;

5) projektovanja, proizvodnje i korišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu, čijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti koji nijesu mogli da budu otklonjeni primjenom odgovarajućih mjera zaštite;

6) obrazovanja, vaspitanja i osposobljavanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Mjere iz stava 1 ovog člana bliže se propisuju podzakonskim aktima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i drugim propisima.

Podzakonske akte iz stava 2 ovog člana donosi organ državne uprave nadležan za poslove rada.

III. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Obezbjedivanje mjera zaštite

Član 14

Poslodavac je dužan da obezbijedi mjere zaštite sprečavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještanjem i osposobljavanjem zaposlenih, uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva.

Poslodavac je dužan da obezbijedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom, u skladu sa ovim i drugim zakonima.

Poslodavac je dužan da uzimajući u obzir promjenu radne okoline, sprovodi mjere zaštite i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zaštite i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan da se, prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: predstavnik zaposlenih) o pitanjima izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine i njihovih posljedica za zaštitu i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na zaštitu i zdravlje zaposlenog.

Sprovođenje mjera zaštite

Član 15

Poslodavac je dužan da sprovodi mjere zaštite, poštujući sljedeća načela:

- izbjegavanje rizika ;
- procjenjivanje rizika;
- eliminisanje rizika na izvoru;
- prilagođavanje rada i radnog mjesta zaposlenom, naročito u pogledu konstruisanja radnog mjesta, izboru sredstava za rad, izboru radnih i proizvodnih metoda sa osvrtnom na naročito izbjegavanje monotonog rada i rada pri već određenoj brzini i smanjenja njihovog dejstva na zdravlje;
- prilagođavanje tehničkom napretku;
- zamjena opasnih bezopasnim ili manje opasnim okolnostima;
- razvoja sveobuhvatne politike zaštite i zdravlja na radu, koja uključuje tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, međuljudske odnose i faktore radne sredine;
- davanje prednosti kolektivnim mjerama zaštite u odnosu na individualne mjere zaštite;
- davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenim.

Opšti akt odnosno ugovor o radu

Član 16

Poslodavac, saglasno prirodi djelatnosti, broju zaposlenih, organizaciji i načinu rada, prava, obaveze i odgovornosti zaštite i zdravlja na radu uređuje aktom ili ugovorom o radu zaključenim sa zaposlenim.

Aktom iz stava 1 ovoga člana poslodavac bliže uređuje: mjere zaštite i način njihovog sprovođenja, a naročito prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, način obavljanja stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručni poslovi), način utvrđivanja i provjere zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, način osposobljavanja i provjere osposobljenosti zaposlenih za bezbjedan rad, korišćenje sredstava i opreme lične zaštite na radu i druga pitanja od značaja za zaštitu i zdravlje na radu.

Sastavni dio akta odnosno ugovora iz stava 1 ovog člana je i normativ sredstava i opreme lične zaštite na radu koja pripadaju zaposlenom, a koji se radi u skladu sa propisima, standardima i aktom o procjeni rizika na radnom mjestu.

Procjena rizika

Član 17

Poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje.

U aktu o procjeni rizika poslodavac određuje radna mjesta sa povećanim rizikom, zdravstvene zahtjeve za određeni rad koje moraju da ispunjavaju zaposleni u radnom procesu ili za korišćenje pojedinih sredstava za rad na osnovu stručne ocjene ovlašćene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se:

- identifikacija odnosno otkrivanje opasnosti;
- koja radna mjesta su izložena identifikovanim opasnostima;
- vjerovatnoća nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti odnosno bolesti u vezi sa radom;
- da li je rizik prihvatljiv;
- uvođenju mjera za smanjenje neprihvatljivog rizika.

Poslodavac je dužan da izmijeni akt o procjeni rizika u slučaju:

- pojave svake nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada;
- kada postojeće mjere zaštite nijesu dovoljne odnosno nijesu odgovarajuće;
- adaptacije, rekonstrukcije, havarije, generalnog remonta;
- teške, kolektivne i smrtne povrede na radu;
- kada je procjena rizika zasnovana na podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju;
- promjene djelatnosti.

Poslodavac je dužan da zaposlene na transparentan način upozna sa aktom o procjeni rizika.

Organizovanje rada i radnog procesa

Član 18

Poslodavac je dužan da organizacijom rada i radnog procesa obezbijedi mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom.

Poslodavac je dužan da obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredini na kome prijete ozbiljna i/ili određena opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja imaju samo ona lica koja su osposobljena za bezbjedan rad na tom radnom mjestu, koja su dobila posebna uputstva za rad na takvom mjestu i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite na radu.

Poslodavac je dužan da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu poslodavca ili gradilištu upozori na opasna mjesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu, na mjere zaštite koje mora da primijeni i da ga usmjeri na bezbjedne zone za kretanje.

Poslodavac je dužan da na mjestima rada, kao i sredstvima za rad postavi natpise, upozorenja na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi i znakove zaštite i zdravlja na radu u skladu sa aktom organa državne uprave nadležnog za poslove rada.

Zdravstveni pregledi zaposlenih

Član 19

Zdravstveni pregledi zaposlenih preduzimaju se radi utvrđivanja i otklanjanja uzroka obolijevanja i zdravstvenih oštećenja u vezi sa radom.

Poslodavac je dužan da obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog, koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana.

Poslodavac na zahtjev zaposlenog obezbjeđuje zdravstveni pregled primjeren rizicima zaštite i zdravlja na radu, kao i za slučajeve koji nijesu obuhvaćeni stavom 2 ovog člana, najmanje jednom u periodu od tri godine.

Vrstu, način, obim i rokove obavljanja zdravstvenih pregleda iz st. 2 i 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada.

Poslodavac je dužan da zaposlenog koji obavlja poslove sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom uputi na zdravstveni pregled prije isteka roka utvrđenog propisom iz stava 4 ovog člana, kada to ocijeni ovlašćena ustanova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

Ako se u postupku zdravstvenog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga rasporedi na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, u skladu sa aktom o sistematizaciji.

Ukoliko se zaposleni ne može rasporediti, u smislu stava 6 ovog člana, poslodavac je dužan da mu obezbijedi druga prava u skladu sa zakonom.

Osposobljavanje i provjera osposobljenosti zaposlenih

Član 20

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog kod zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja na drugo radno mjesto, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih ili zamjene sredstava za rad, promjene procesa rada i ponovnog raspoređivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana.

Osposobljavanje iz stava 1 ovog člana vrši se po programu o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih, kojeg donosi poslodavac.

Osposobljavanje zaposlenih prilagođava se novim i promjenljivim rizicima, a po potrebi i ponavlja u određenim vremenskim razmacima u skladu sa programom iz stava 2 ovog člana.

Osposobljavanje se sprovodi po programu osposobljavanja u toku radnog vremena, a troškove osposobljavanja snosi poslodavac.

Poslodavac je dužan da zaposlenog, u toku osposobljavanja za bezbjedan rad, upozna sa svim vrstama opasnosti na poslovima na koje ga raspoređuje i o konkretnim mjerama zaštite, koje su potrebne radi otklanjanja opasnosti po život, odnosno oštećenje zdravlja.

Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora ili po drugom pravnom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da im da odgovarajuća uputstva o mogućim rizicima po život i zdravlje i da ih upozna sa mjerama za bezbjedan rad tokom obavljanja tih poslova.

Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad poslodavac obavlja teorijski i praktično.

Provjeru teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih poslodavac obavlja na mjestu rada.

Periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih, određuje poslodavac programom o osposobljavanju iz stava 2 ovog člana.

Radna mjesta sa posebnim uslovima rada

Član 21

Radna mjesta sa posebnim uslovima rada su radna mjesta na koja mogu biti raspoređeni i obavljati poslove tih radnih mjesta samo zaposleni koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uslove u pogledu pola, godina života, školske spreme, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti.

Organ državne uprave nadležan za poslove rada, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, propisuje koji poslovi se smatraju poslovima sa posebnim uslovima rada, kao i posebne uslove koje treba da ispuni zaposleni za rad na tim poslovima.

Poslodavac ne može rasporediti zaposlenog da radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada, ukoliko prethodno nije utvrdio da zaposleni ispunjava propisane posebne uslove.

Zaposleni koji radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada je dužan da odmah obavijesti poslodavca, ako ocijeni da nije sposoban da radi takve poslove, kao i da obavi zdravstveni pregled na koji ga je uputio poslodavac.

Rad više poslodavaca

Član 22

Kada dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje zaposlenih kod drugih poslodavaca.

U slučaju iz stava 1 ovog člana svi poslodavci koji izvode radove dužni su da, prije početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima.

Ugovor iz stava 2 ovog člana obavezno se dostavlja Inspekciji rada, najkasnije pet dana prije početka radova.

Informisanje zaposlenih i njihovo učešće u pitanjima koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu

Član 23

Poslodavac je dužan da zaposlenog ili predstavnika zaposlenih informiše pisanim putem u vezi sa:

- rizicima po zaštitu i zdravlje na radu, mjerama zaštite i aktivnostima u odnosu na svaku vrstu radnog mjesta i/ili posla;
- načinom organizovanja i pružanja prve pomoći, zaštite od požara, postupku evakuacije zaposlenih pri pojavi ozbiljnih i neposrednih opasnosti i o licima koja su zadužena za sprovođenje ovih mjera.

Poslodavac je dužan da poslodavca čije je zaposlene angažovao da rade kod njega, po bilo kom osnovu, na adekvatan način informiše o pitanjima utvrđenim u stavu 1 ovog člana, kao i licima zaduženim za njihovo sprovođenje.

Poslodavac je dužan da predstavnika zaposlenih informiše, o pravima i obavezama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu i na taj način mu omogućiti pristup:

- procjeni rizika i mjerama zaštite, uključujući i one rizike sa kojima se suočavaju grupe zaposlenih izloženih posebnim rizicima;
- odlukama o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti, kao i ako je potrebno o sredstvima i opremi lične zaštite na radu koja se koristi;
- evidencijama i izvještajima o povredama na radu koje su za posljedicu imale odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana;
- izvještajima o povredama na radu svojih zaposlenih;
- podacima nastalim iz mjera i radnji inspeksijskih i drugih organa nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.

Predstavnik zaposlenih je lice određeno od strane zaposlenih da ih predstavlja u pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Saradnja sa zaposlenim, predstavnikom zaposlenih i sindikatom

Član 24

Poslodavac, zaposleni, predstavnik zaposlenih i sindikat dužni su da saraduju u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu u skladu sa ovim zakonom, a naročito u vezi sa:

- svakom mjerom koja može značajno uticati na zaštitu i zdravlje na radu;
- postavljanjem stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: stručno lice), određivanjem lica za sprovođenje mjera prve pomoći, zaštite od požara i evakuacije zaposlenih i aktivnostima u vezi sa zaštitom i zdravljem na radu;
- podacima o procjeni rizika i mjerama zaštite, uključujući i one rizike sa kojima se suočavaju grupe zaposlenih izloženih posebnim rizicima;
- odlukama o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti, kao i ako je potrebno o sredstvima i opremi lične zaštite na radu koja se koriste;
- evidencijama i izvještajima o povredama na radu koje su za posljedicu imale odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana;

- izvještajima o povredama na radu svojih zaposlenih;
- mjerama i radnjama inspekcijskih i drugih organa nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu;
- angažovanjem pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje stručnih poslova;
- planiranjem i organizovanjem osposobljavanja i provjere osposobljenosti iz zaštite i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan da omogući predstavniku zaposlenih i sindikatu da svoje primjedbe u vezi zaštite i zdravlja na radu dostave nadležnom inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.

Osposobljavanje predstavnika zaposlenih

Član 25

Poslodavac je dužan da predstavniku zaposlenih obezbijedi odgovarajuće oblike osposobljavanja.

Osposobljavanje iz stava 1 ovog člana sprovodi se u toku radnog vremena kod ili izvan poslodavca.

Položaj zaposlenih odnosno predstavnika zaposlenih

Član 26

Zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova u smislu člana 24 ovog zakona.

Poslodavac je dužan da predstavniku zaposlenih omogući odgovarajuće odsustvo sa rada, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.

Sredstva za rad i sredstva i oprema lične zaštite na radu

Član 27

Projektovanje, proizvodnja i korišćenje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite na radu, čijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti, koji nijesu mogli da budu otklonjeni primjenom odgovarajućih mjera zaštite, vrši se na način i u skladu sa primijenjenim tehnološkim postupkom.

Poslodavac je dužan da zaposlenom nabavi i izda na upotrebu sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite na radu neophodne za njegovo radno mjesto, samo ako za njih raspolaze sa propisanom dokumentacijom na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi, u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbjednosno-tehničke podatke koji su važni za ocjenjivanje rizika na radu sa njima i da su obezbijedene sve mjere zaštite koje su određene dokumentacijom u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu.

U izuzetnim slučajevima, kada poslodavac nije u mogućnosti da pribavi propisanu dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, može da je pribavi od pravnog lica ili preduzetnika registrovanog za obavljanje tih poslova.

Poslodavac je dužan da obezbijedi da zaposleni sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite na radu koristi u skladu sa njihovom namjenom i da u postupku upotrebe primjenjuje propisane mjere zaštite.

Prva pomoć, zaštita od požara i evakuacija zaposlenih

Član 28

Poslodavac je dužan da preduzme potrebne mjere i odredi zaposlene za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica, u skladu sa ovim zakonom i propisima, koji uređuju ovu oblast.

Za primjenu mjera iz stava 1 ovog člana mora da se obezbijedi veza sa službama u i van poslodavca, posebno u pogledu prve pomoći, hitne medicinske pomoći, spašavanja i zaštite od požara.

Broj zaposlenih iz stava 1 ovog člana, njihova osposobljenost i raspoloživa oprema zavisi od obima i/ili specifične opasnosti kod poslodavca.

Ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost

Član 29

Poslodavac je dužan da obavijesti sve zaposlene koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj ili neposrednoj opasnosti o vrsti rizika i o mjerama zaštite.

Poslodavac je dužan da prilikom ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, mjerama i uputstvima, zaposlenim omogući zaustavljanje rada i upućivanje na bezbjedno mjesto.

Poslodavac ne može zahtijevati od zaposlenih, da nastave rad u situaciji u kojoj postoji ozbiljna i neposredna opasnost, osim u slučaju spašavanja ljudskih života.

Kolektivno osiguranje

Član 30

Poslodavac je dužan da zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Premije za osiguranje iz stava 1 ovog člana padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Oslobađanje od odgovornosti

Član 31

U slučaju da je kod poslodavca došlo do neobičnih i nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavaca ili posebnih događaja čije posljedice nije bilo moguće izbjeći uprkos sprovedenim mjerama zaštite, poslodavac se oslobađa od odgovornosti.

IV. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

Prava i obaveze zaposlenih

Član 32

Zaposleni ima pravo i obavezu da se prije početka rada upozna sa mjerama zaštite na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.

Zaposleni ima pravo i obavezu da poslodavcu daje predloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.

Zaposleni ima pravo i obavezu da obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac, u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu i propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Pravo na odbijanje rada

Član 33

Zaposleni ima pravo da odbije da radi, ako:

- prethodno nije upoznat sa svim opasnostima ili štetnostima, odnosno rizicima na radu ili ako mu poslodavac nije obezbijedio propisani zdravstveni pregled;
- prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nijesu sprovedene propisane mjere zaštite, sve dok se te mjere ne obezbijede;
- na sredstvu za rad nijesu obezbijeđene propisane mjere zaštite i time mu je neposredno ugrožen život i zdravlje.

Kada zaposleni odbije da radi dužan je da se pisano obrati poslodavcu radi preduzimanja mjera koje po mišljenju zaposlenog nijesu sprovedene.

Kada zaposleni odbije da radi, a poslodavac smatra da zahtjev zaposlenog nije opravdan, poslodavac je dužan da odmah obavijesti Inspekciju rada.

Pravo na napuštanje radnog mjesta

Član 34

U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po život i zdravlje, zaposleni može da preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su mu na raspolaganju, a u slučaju neizbježne opasnosti ima pravo da napusti opasno radno mjesto, radni proces odnosno radnu sredinu.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana zaposleni nije odgovoran za štetu koja bi mogla da nastane njegovim djelovanjem, osim ako je istu prouzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje.

Obaveze zaposlenih

Član 35

Zaposleni je obavezan da u skladu sa osposobljenošću i uputstvima koja je dobio od poslodavca:

- za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, saraduje sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi;

- u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih;

- saraduje sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbjedi bezbjedne uslove za rad.

Ako poslodavac, poslije dobijenog obavještenja iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne ukloni nepravilnosti, štetnosti, opasnosti ili druge pojave u roku od tri dana ili ako zaposleni smatra da za otklanjanje utvrđenih pojava nijesu sprovedene odgovarajuće mjere zaštite, može zatražiti intervenciju Inspekcije rada i o tome obavijestiti stručno lice.

Obaveza zaposlenog koja se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu ne utiče na načelo odgovornosti poslodavca.

Zabrana upotrebe sredstava zavisnosti

Član 36

Zaposleni ne može da započne i obavlja rad pod uticajem sredstava zavisnosti (alkohol, droga i sl).

Zaposleni je dužan da se podvrgne provjeri da li je pod uticajem sredstava zavisnosti na način i po postupku utvrđenim aktom poslodavca.

Odgovornost zaposlenih

Član 37

Zaposleni podliježe odgovornosti u slučaju nepridržavanja propisanih mjera zaštite i neizvršavanja obaveza utvrđenih zakonom i aktima poslodavca.

V. ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU KOD POSLODAVCA

Obavljanje stručnih poslova

Član 38

Poslodavac je dužan da organizuje i obavlja stručne poslove u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica.

Poslodavac, radi obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana, može da:

- odredi stručno lice;
- organizuje stručnu službu za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: stručna služba);
- angažuje pravno lice ili preduzetnika koji ima ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova.

Stručna služba ne može da obavlja stručne poslove za druge poslodavce.

Poslodavac je odgovoran za zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih bez obzira na način organizovanja i obavljanja tih poslova.

Prava stručnih lica, odnosno stručne službe

Član 39

Poslodavac je dužan da omogući stručnim licima nezavisno i samostalno obavljanje poslova u skladu sa ovim zakonom, kao i pristup svim podacima od značaja za zaštitu i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da stručnim licima koja su kod njega zaposlena i stručnoj službi, obezbijedi usavršavanje znanja.

Stručna lica su neposredno odgovorna poslodavcu i ne smiju da budu dovedena u nepovoljniji položaj zbog svojih aktivnosti vezanih za zaštitu i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da stručnom licu omogući odgovarajuće odsustvo sa posla, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.

Stručno lice prije raspoređivanja na ove poslove, dužno je da položi stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.

Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit, ako:

- imaju završen fakultet zaštite na radu,
- naučni stepen magistra i doktora tehničkih nauka;
- su specijalisti medicine rada;
- su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu.

Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za stručno lice propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Obaveze stručnih lica, odnosno stručne službe

Član 40

Stručno lice odnosno stručna služba vrši sljedeće poslove:

- 1) savjetuje poslodavca pri planiranju, izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- 2) savjetuje poslodavca kod opremanja i uređivanja radnog mjesta, uzimajući u obzir i uslove radne sredine;
- 3) učestvuje u izradi stručne podloge za akt o procjeni rizika;
- 4) organizuje prethodna i periodična ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, mikroklimе i osvjetljenosti);
- 5) organizuje periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija;
- 6) predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizicima;
- 7) na svim poslovima kod poslodavca prati primjenu mjera zaštite i održavanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
- 8) obezbjeđuje uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu;
- 9) prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa predlozima mjera za poslodavca;
- 10) priprema i učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbjedan rad;
- 11) predlaže mjeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, o čemu odmah obavještava poslodavca i predstavnika zaposlenih;
- 12) neposredno saraduje i koordinira po svim pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu sa ovlašćenom ustanovom za zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
- 13) vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu;
- 14) druge poslove koje mu odredi poslodavac.

U slučaju kada poslodavac dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu stava 1 tačka 11 ovog člana stručno lice dužno je da o tome obavijesti Inspekciju rada.

Ovlašćenje pravnih lica ili preduzetnika za obavljanje stručnih poslova

Član 41

Stručne poslove, može da obavlja pravno lice i preduzetnik, koje ispunjava uslove u pogledu kadra, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pravno lice ili preduzetnik podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove rada.

Ispunjenost propisanih uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Organ državne uprave nadležan za poslove rada rješenjem ovlašćuje pravno lice ili preduzetnika (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) da može obavljati određene poslove zaštite i zdravlja na radu.

Rješenje iz stava 4 ovog člana izdaje se na rok od tri godine, i može se obnoviti pod istim uslovima.

O izdatim rješenjima iz stava 4 ovog člana organ državne uprave nadležan za poslove rada vodi registar.

Ovlašćena organizacija snosi stvarne troškove nastale u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.

Visinu troškova iz stava 7 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Oduzimanje ovlašćenja

Član 42

Organ državne uprave nadležan za poslove rada oduzeće ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova i brisati iz registra ovlašćenu organizaciju ukoliko prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje stručnih poslova ili ne obavlja stručne poslove za koje je izdato ovlašćenje.

Način upisa i brisanje iz registra ovlašćenih organizacija propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Obavljanje drugih stručnih poslova

Član 43

Pored poslova iz člana 40 ovog zakona ovlašćena organizacija odnosno stručna služba obavljaju, naročito:

- 1) izradu akta o procjeni rizika, sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje;
- 2) periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija i sredstava i opreme lične zaštite na radu;
- 3) ispitivanje uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, osvjetljenosti i mikroklima);
- 4) reviziju (ocjenu) tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite, tehničkih propisa i standarda, radi utvrđivanja obezbijeđenosti zaštite zaposlenih u objektima za koje je urađena tehnička dokumentacija, za procese rada koji će se obavljati u njima;
- 5) osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih.

Shodna primjena

Član 44

Odredbe čl. 41 i 42 ovog zakona, shodno se primjenjuju na stručne službe.

Dostupnost podataka

Član 45

Kada poslodavac za obavljanje svih ili pojedinih stručnih poslova angažuje ovlašćenu organizaciju prethodno je mora upoznati sa tehnološkim procesom, rizicima u procesu rada, preduzetim mjerama za otklanjanje rizika i da joj omogući slobodan pristup odgovarajućim podacima o mjerama zaštite, kao i o zaposlenim.

Stručni nalaz i odgovornost

Član 46

Ovlašćena organizacija dužna je da najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenih pregleda i/ili ispitivanja, sačini stručni nalaz odnosno izvještaj, sa ocjenom da li su obezbijeđene propisane mjere zaštite i da ga dostavi poslodavcu koji je zahtijevao pregled i/ili ispitivanje.

Ovlašćena organizacija je odgovorna da ocjene iz stručnog nalaza odnosno izvještaja odgovaraju stepenu primjenljivosti mjera zaštite u vrijeme pregleda i/ili ispitivanja.

Ugovor poslodavaca i ovlašćene organizacije

Član 47

Ako poslodavac za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu angažuje ovlašćenu organizaciju, međusobna prava, obaveze i odgovoranosti bliže se uređuje ugovorom.

Cijenu za pružanje usluga iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca.

Primjena drugih propisa

Član 48

Na postupke dobijanja ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Ovlašćene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih

Član 49

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada, propisaće i izdaće ovlašćenje pravnom licu registrovanom u skladu sa zakonom, ako ispunjava kadrovske, organizacione, tehničke i druge uslove, da obavlja naročito sljedeće poslove:

1) učestvuje u procjeni rizika na poslovima i u radnoj okolini prilikom sastavljanja akta o procjeni rizika;

2) upoznaje zaposlene sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i obavlja poslove zdravstvenog vaspitanja zaposlenih;

3) utvrđuje i ispituje uzroke nastanka profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom;

4) ocjenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu, u procesu rada ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenim sredstvima za rad;

5) vrši prethodne i periodične zdravstvene preglede zaposlenih u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu;

6) izdaje izvještaj o zdravstvenom pregledu o ispunjavanju zdravstvenih uslova rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom;

7) sprovodi zdravstvenu zaštitu profesionalno oboljelih zaposlenih;

8) organizuje prvu pomoć, spašavanje i evakuaciju u slučaju povređivanja zaposlenih ili havarija;

9) utvrđuje uzroke nastanka invalidnosti zaposlenih na radu i predlaže mjere za njihovo otklanjanje, učestvuje u procesu profesionalne rehabilitacije i daje savjete pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema preostaloj zdravstvenoj sposobnosti;

10) predlaže poslodavcu mjere za poboljšanje zdravlja zaposlenih, a posebno onih koji su izloženi povećanim opasnostima od povreda na radu ili oštećenja zdravlja;

11) savjetuje poslodavca pri izboru i testiranju novih sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu sa aspekta zaštite zdravlja zaposlenih;

12) učestvuje u analizi povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i o tome vodi odgovarajuću evidenciju;

13) neposredno saraduje i koordinira po pitanjima iz zaštite i zdravlja na radu sa stručnim licem odnosno stručnom službom.

Podaci sakupljeni u vezi sa zdravstvenim pregledima zaposlenog povjerljive su prirode i pod nadzorom su ovlašćene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, odnosno izabranog doktora koji vodi evidenciju o zdravstvenim pregledima.

Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se dostavljati drugim licima samo uz pisanu saglasnost zaposlenog.

Izvještaj o zdravstvenom pregledu zaposlenog o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova dostavlja se poslodavcu na način da se ne naruši princip povjerljivosti ličnih podataka.

Nije dozvoljeno korišćenje podataka prikupljenih po osnovu zdravstvenih pregleda zaposlenih protivno namjeni ili u svrhu diskriminacije zaposlenih.

Bliže uslove u pogledu kadra, organizacije, tehničkih i drugih uslova propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.

VI. EVIDENCIJA, IZVJEŠTAJI, SARADNJA

Dokumentacija i evidencije

Član 50

Poslodavac je dužan da vodi i čuva propisanu evidenciju o:

- 1) radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom;
- 2) zaposlenim raspoređenim na radna mjesta, a posebno o zaposlenima raspoređenim na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom;
- 3) povredama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom;

- 4) zaposlenim osposobljenim za bezbjedan rad;
- 5) opasnim materijama koje se koriste u toku rada;
- 6) izvršenim ispitivanjima radne sredine;
- 7) izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite na radu;
- 8) izvještajima iz člana 51 ovog zakona;
- 9) prethodnim i periodičnim zdravstvenim pregledima;
- 10) tehničkoj dokumentaciji (glavne projekte);
- 11) dokumentaciji iz zaštite i zdravlja na radu (atest, zapisnik o stručnom nalazu, uputstva za rukovanje i održavanje sredstava za rad i sl.).

Izvještaji

Član 51

Poslodavac je dužan da, najmanje jednom godišnje, sačini izvještaj o zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih, koji se razmatra na organima koji vrše poslove upravljanja zajedno sa izvještajima o poslovanju.

Poslodavac je dužan, da na zahtjev nadležnog inspektora, obezbijedi izvještaj o stanju zaštite i zdravlja na radu zaposlenih, kao i o sprovedenim mjerama u ovoj oblasti kod poslodavca.

Poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, od nastanka, pisano prijavi Inspekciji rada svaku smrtnu, kolektivnu, tešku i drugu povredu na radu, koja uzrokuje odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi zaštitu i zdravlje zaposlenih.

Poslodavac je dužan da izda zaposlenom koji je povrijeđen i zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled zaposlenog izvještaj o povredi na radu, u roku i na obrascu koji se propisuje aktom organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

Saradnja

Član 52

Fond za zdravstveno osiguranje, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, ovlašćene zdravstvene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih i druge zdravstvene ustanove dužni su da u vezi sa dostavljanjem podataka o povredama na radu, profesionalnim bolestima, bolestima u vezi sa radom i invalidima rada, sarađuju sa organom državne uprave nadležnom za poslove rada i da te podatke obezbjeđuju na zahtjev i mjesečno, a za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 28. februara naredne godine.

VII. NADZOR

Organ nadzora

Član 53

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, propisa donijetih na osnovu njega i tehničkim i drugim mjerama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu vrši Inspekcija rada, preko inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, ako zakonom nije određeno da nadzor u sprovođenju tih propisa u određenim djelatnostima vrše i drugi organi.

Nadzor nad stručnim radom

Član 54

Nadzor nad stručnim radom ovlaštenih organizacija vrši Inspekcija rada, u skladu sa ovim zakonom.

U nadzoru nad stručnim radom utvrđuje se da li su ispunjeni uslovi u pogledu kadrova, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada, kao i u odnosu na kvalitet obavljanja stručnih poslova, na osnovu uvida u dokumentaciju i uvida u proces pružanja i efekata usluga.

Po završenom nadzoru nad stručnim radom ovlaštenih organizacija sačinjava se zapisnik koji se dostavlja organu državne uprave nadležnom za poslove rada.

Obaveze i ovlašćenja inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu

Član 55

U vršenju inspeksijskog nadzora inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, pored obaveza i ovlašćenja utvrđenih zakonom, ima obavezu i ovlašćenje da izvrši uviđaj teških, kolektivnih i smrtnih povreda na radu.

VIII. KAZNE ODREDBE

Novčana kazna za prekršaj pravnog, odgovornog lica i preduzetnika

Član 56

Novčanom kaznom od 500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) kao investitor od ovlašćenog pravnog lica ili preduzetnika ne obezbijedi reviziju (ocjenu) da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima i standardima (član 9 stav 2);

2) projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad nije obezbijedio da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke štetnosti, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama nije uskladio sa propisanim mjerama i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim radnim prostorijama (član 10 stav 1);

3) pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta, poslodavac koji izvodi radove ne izradi plan mjera zaštite, odnosno elaborat o uređenju gradilišta (član 10 stav 3);

4) da zaposlenim sredstva za rad na upotrebu, a ne posjeduje stručni nalaz odnosno izvještaj o njihovim izvršenim pregledima i ispitivanjima, sa ocjenom da su na njima obezbijedene propisane mjere zaštite (član 11 stav 2);

5) prava, obaveze i odgovornosti zaštite i zdravlja na radu zaposlenih ne uredi aktom ili ugovorom o radu zaključenim sa zaposlenim (član 16 stav 1);

6) ne donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta, ne utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i ne obezbijedi njihovo sprovođenje (član 17 stav 1);

- 7) ne izmijeni akt o procjeni rizika u slučaju adaptacije, rekonstrukcije, havarije, generalnog remonta, teške, kolektivne i smrtno povrede na radu i promjene djelatnosti (član 17 stav 4 al. 3, 4 i 6);
- 8) ne obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredini na kome prijeti ozbiljna i/ili određena opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja imaju samo ona lica koja su osposobljena za bezbjedan rad na tom radnom mjestu, koja su dobila posebna uputstva za rad na takvom mjestu i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite na radu (član 18 stav 2);
- 9) ne obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog, koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana (član 19 stav 2);
- 10) na zahtjev zaposlenog ne obezbijedi zdravstveni pregled, najmanje jednom u periodu od tri godine (član 19 stav 3);
- 11) ako zaposlenog ne rasporedi na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima (član 19 stav 6);
- 12) ne izvrši osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog (član 20 stav 1);
- 13) ne donese program o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih (član 20 stav 2);
- 14) ne zaključi poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima prije početka izvođenja radova, u slučaju da dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove i isti ne dostavi Inspekciji rada najkasnije pet dana prije početka radova (član 22);
- 15) ne informiše zaposlenog ili predstavnika zaposlenih pisanim putem o pitanjima koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu ili im ne omogući pristup podacima iz člana 23 stav 3 ovog zakona (član 23 stav 1);
- 16) ne sarađuje sa zaposlenim, predstavnikom zaposlenih i sindikatom u postupku utvrđivanja prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu (član 24 stav 1);
- 17) zaposlene odnosno predstavnike zaposlenih dovede u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova iz člana 24 ovog zakona (član 26 stav 1);
- 18) ne omogući odgovarajuće odsustvo sa rada, uz naknadu zarade kao da je na radu i ne pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu (član 26 stav 2);
- 19) ne nabavi, ne izda na upotrebu i ne obezbijedi da zaposleni sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite na radu neophodne za njegovo radno mjesto koristi u skladu sa njihovom namjenom (član 27 st. 2 i 4);
- 20) ne preduzme potrebne mjere i ne odredi zaposlene za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih (član 28 stav 1);
- 21) ne obavijesti sve zaposlene koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj ili neposrednoj opasnosti o vrsti rizika i o mjerama zaštite i tom prilikom mjerama i uputstvima, zaposlenim ne omogući zaustavljanje rada i upućivanje na bezbjedno mjesto (član 29 st. 1 i 2);
- 22) ne osigura zaposlene od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom (član 30 stav 1);
- 23) radi organizovanja i obavljanja stručnih poslova iz člana 38 stav 1 ovog zakona ne odredi stručno lice ili ne organizuje stručnu službu ili ne angažuje pravno lice ili preduzetnika koji ima ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova (član 38 stav 2);
- 24) ne obezbijedi stručnom licu ili stručnoj službi prava iz člana 39 ovog zakona;
- 25) ovlašćenu organizaciju prethodno ne upozna sa tehnološkim procesom, rizicima u procesu rada, preduzetim mjerama za otklanjanje rizika i ne omogući joj

slobodan pristup odgovarajućim podacima o mjerama zaštite, kao i o zaposlenim (član 45);

26) kao ovlaštena organizacija najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenih pregleda i/ili ispitivanja, ne sačini stručni nalaz odnosno izvještaj, sa ocjenom da li su obezbijeđene propisane mjere zaštite i ne dostavi ga poslodavcu koji je zahtijevao pregled i/ili ispitivanje (član 46 stav 1);

27) odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od nastanka pisano ne prijavi Inspekciji rada svaku smrtnu, kolektivnu, tešku i drugu povredu na radu, koja uzrokuje odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi zaštitu i zdravlje zaposlenih (član 51 stav 3);

28) ne izda zaposlenom koji je povrijeđen i zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled zaposlenog izvještaj o povredi na radu (član 51 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250 eura do 10.000 eura.

Novčana kazna za lakši prekršaj pravnog i odgovornog lica

Član 57

Novčanom kaznom od 200 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora prijavu o početku radova, najkasnije pet dana prije početka radova, ukoliko planira da radovi traju duže od 30 radnih dana i da istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili da je planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 zaposlenih odnosno da radovi traju duže od 500 dana (član 10 stav 4);

2) kao vršilac tehničkog pregleda prilikom tehničkog pregleda izgrađenog ili rekonstruisanog objekta, ne utvrdi da li su obezbijeđene mjere zaštite iz tehničke dokumentacije i propisani uslovi rada za proces rada koji će se obavljati u objektu (član 12);

3) na mjestima rada, kao i sredstvima za rad ne postavi natpise, upozorenja na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi i znakove zaštite i zdravlja na radu (član 18 stav 4);

4) ne obezbijedi predstavniku zaposlenih odgovarajuće oblike osposobljavanja (člana 25 stav 1);

5) ne vodi i ne čuva propisanu evidenciju iz zaštite i zdravlja na radu (član 50).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura.

Novčana kazna za prekršaj zaposlenog

Član 58

Novčanom kaznom od 30 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj zaposleni, ako:

1) odbije da obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac (član 32 stav 3);

2) za vrijeme rada ne primjenjuje propisane mjere zaštite, ne vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski ne koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, ne saraduje sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi (član 35 stav 1 alineja 1);

3) u skladu sa svojim saznanjima, odmah ne obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih i ne saraduje sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbjedi bezbjedne uslove za rad (član 35 stav 1 al. 2 i 3);

4) započne i obavlja rad pod uticajem sredstava zavisnosti (alcohol, droga i sl.) i ne podvrgne se provjeri da li je pod uticajem sredstava zavisnosti (član 36).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje

Član 59

Postojeće ovlašćene organizacije dužne su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko ovlašćena organizacija ne postupi u smislu stava 1 ovog člana brisaće se iz registra ovlašćenih organizacija.

Donošenje podzakonskih akata

Član 60

Akt iz člana 47 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primjena propisa

Član 61

Do donošenja podzakonskih akata u skladu sa ovim zakonom, primjenjivaće se propisi iz člana 48 i člana 49 stav 1 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 79/04 i "Službeni list CG", broj 26/10).

Do donošenja propisa o mjerama zaštite u skladu sa članom 13 ovog zakona, primjenjivaće se mjere zaštite (pravila) propisana podzakonskim aktima iz člana 69 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 35/98).

Odložena primjena

Član 62

Odredba člana 19 stav 4 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 63

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 79/04 i "Službeni list CG", broj 26/10) i član 172 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Stupanje na snagu

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj zakon unijeta je Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu (OJ L br. 183. od 29.6.1989. str.1.), koja je izmijenjena Uredbom (EC) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine o prilagođavanju nekih akata za koje se koristi postupak određen u članu 251. Ugovora, Odluka Savjeta 1999/468/ES u vezi sa regulatornim postupkom sa pregledom – Prilagođavanje regulatornom postupku sa pregledom – prvi dio (OJ L br. 311. od 21. 11. 2008. str. 1.).

Obrazloženje

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16, stav 1, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru, a u vezi sa članom 64 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", broj 79/04 i "Sl.list CG", br. 26/10) uređena su prava i obaveze poslodavca i zaposlenih u vezi sa zaštitom na radu, kao i sistem mjera i postupaka za obezbjeđivanje zaštite i zdravlja na radu.

Pravo na zaštitu i zdravlje na radu, kao temeljno socijalno pravo zaposlenih, obezbjeđuje se i sprovodi u svim djelatnostima bez obzira na strukovnu, organizacionu i svojinsku formu subjekata, koji su nosioci ovih obaveza, kao i na sve zaposlene odnosno lica koja po bilo kom pravnom osnovu obavljaju rad za poslodavca ili koja kod poslodavca obavljaju rad radi osposobljavanja.

Ukupan proces tranzicije u Crnoj Gori, ima strategiju harmonizacije regulative iz oblasti zaštite i zdravlja na radu sa pravnom tekovinom Evropske Unije, Ustavom Crne Gore i Zakonom o radu, te su se na taj način stekli uslovi za donošenjem novog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, kojim se pored ostalog, stvara zakonski osnov za donošenje brojnih podzakonskih akata iz ove oblasti, kojima se uređuju stručna pitanja, mjere i normativi iz zaštite i zdravlja na radu.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona su:

- zahtjevi i potrebe za usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa aktima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije, kao jedan od uslova za pridruživanje, odnosno pristupanje Evropskoj uniji; ispunjavanje uslova u pogledu kvaliteta i konkurentnosti za tržišno poslovanje i istupanje na međunarodno tržište rada i očekivanje (vizija) da će se obezbijediti efikasnija zaštita i zdravlje na radu zaposlenih.

Nova koncepcija koja se uvodi Predlogom ovog zakona odnosi se pored tehničkih mjera zaštite i na uvođenje komponente zdravlja zaposlenih, na proširivanje obaveza i odgovornosti relevantnih subjekata u radnoj sredini odnosno radnoj okolini u cilju podizanja nivoa zaštite i zdravlja na radu kao što su:

- poštovanje opštih načela zaštite i zdravlja na radu;
- procjena rizika za sva radna mjesta, utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje rizika i obezbjeđivanje njihovog sprovođenja;
- šire i preciznije određivanje obaveza i odgovornosti poslodavca;
- učešće zaposlenih, predstavnika zaposlenih po pitanju zaštite i zdravlja na radu;
- šira prava stručnih lica, predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu i sindikata
- definisanje poslova stručnog lica ili stručne službe za zaštitu i zdravlje na radu, odnosno ovlašćene organizacije;
- mogućnosti da sam poslodavac može obavljati stručne poslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, pod istim uslovima kao i ovlašćena organizacija;
- oslobađanje od polaganja stručnog ispita za poslove zaštite i zdravlja na radu za pojedine kategorije lica koja su na tim poslovima proveli više od pet godina;

- veće mogućnosti zaposlenih da odbiju da rade zbog neprimjenjivanja mjera zaštite;
- oslobađanje od odgovornosti za zaštitu i zdravlje na radu u slučaju kad su incidenti posljedica neobičnih i nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavaca ili posebnih događaja čije posljedice nije bilo moguće izbjeći uprkos sprovedenim mjerama zaštite i zdravlja na radu;
- bolja informisanost zaposlenih o riziku na radnom mestu i drugim pitanjima od značaja za njegovo zdravlje;
- osiguranje za naknadu štete za slučaj povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezanih za rad, koje se ne veže za posebne propise ;
- kao i pooštrena kaznena politika za prekršaje zbog neprimjenjivanja zakona i drugih propisa iz ove oblasti.

III Usaglašenost sa Evropskim zakonodavstvom i potvrđenim Međunarodnim konvencijama

Usklađenost predloga zakona sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)

a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis:

Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila konkurencije, član 79, Radni uslovi i jednake mogućnosti

Glava VIII, Politike saradnje, član 101, Saradnja u oblasti društvene politike.

Usklađenost predloga zakona sa pravnim tekovinama Evropske unije

Usklađenost sa primarnim izvorima prava Evropske unije:

UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava X, Socijalna politika, član 151, član 153 stav 1 tač. 1 i 2, član 156 stav 1 tač. 2, 5 i 7

Potpuno usklađeno

Povelja o osnovnim pravima Evropske Unije, Glava II Solidarnost, član 31 stav 1, Pravični i primjereni uslovi rada

Potpuno usklađeno

Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije :

31989L0391

Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu (OJ L br. 183. od 29.6.1989)

Potpuno usklađeno

Usklađenost sa ostalim izvorima međunarodnog prava:

Evropska socijalna povelja, I Preambula, Dio I, stav 1 tač. 3 i 22, Dio II, Pravo na bezbjedne i zdrave radne uslove, čl. 3 i Pravo učešća u odlučivanju o radnim uslovima i radnoj sredini i njihovom poboljšavanju član 22

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 23

Međunarodni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl.7 st.1 tač. b)

IV Objašnjenje predloženih zakonskih rješenja

I Osnovne odredbe (čl. 1 do 8)

U osnovnim odredbama (čl. 1 i 2 Predloga), utvrđen je sadržaj ovog zakona kojim je predloženo da se zaštita i zdravlje na radu obezbjeđuje i sprovodi primjenom savremenih tehničko-tehnoloških, organizacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mjera i sredstava zaštite u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, ratifikovanim i objavljenim međunarodnim ugovorima i koji ima karakter djelatnosti od javnog interesa.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Crne Gore kod pravnih lica i preduzetnika u svim djelatnostima, državnim organima, organima državne uprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave, zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, ako su propisima zemlje prijema predviđene nepovoljnije mjere zaštite i zdravlja na radu od onih koje su predviđene ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe ovog zakona se primjenjuju na sva lica koja su po bilo kom pravnom osnovu prisutna u radnom procesu kod poslodavca.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lica za koja je, saglasno zakonu, poslodavac organizovao rad kod kuće, odnosno sa kojima je zaključen ugovor o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu (član 3 Predloga)

Radi promovisanja zaštite i zdravlje na radu, vaspitanje i obrazovanje u ovoj oblasti postaje sastavni dio opšteg i profesionalnog osposobljavanja na svim vrstama i stepenima školovanja zaposlenih, s toga mjere koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu ne mogu proizvoditi nikakve troškove za zaposlenog (čl. 4 i 5 Predloga).

Odredbama čl. 7 i 8 Predloga, definisana su značenja izraza koji su upotrijebljeni u ovom zakonu, kao i osnov za donošenje brojnih podzakonskih propisa iz ove oblasti za njegovu primjenu.

II Opšti uslovi zaštite i zdravlja na radu (čl. 9 do 12)

Članom 9 Predloga, predviđene su obaveze projektanta i investitora. Projektant, koji izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata , namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, ima obavezu da, u skladu sa ovim zakonom, pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite i zdravlja na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. S tim u vezi, investitor je dužan da od ovlašćene organizacije obezbijedi reviziju (ocjenu) da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, tehničkim propisima i standardima i da je obezbijeđena zaštita zaposlenih u objektima za koje je izrađena tehnička dokumentacija.

Tako se prema članu 10 Predloga, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad obezbijeduje da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke štetnosti, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima

i u radnim i pomoćnim prostorijama usklade sa propisanim mjerama i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim radnim prostorijama.

Međutim, ako dođe do promjene tehnološkog procesa, poslodavac je dužan da, prije početka rada, investicioni objekat sa pripadajućim sredstvima za rad prilagodi novom tehnološkom procesu. Poslodavac koji planira da radovi traju duže od 30 radnih dana i da istovremeno radi više od 20 zaposlenih, odnosno ako je planiran obimom radova za više od 500 zaposlenih, dužan je da, najkasnije pet dana prije početka radova, inspekcijском organu nadležnom za nadzor nad zaštitom i zdravljem na radu dostavi prijavu o početku radova, u skladu sa posebnim zakonom.

Čl. 11 i 12 Predloga, utvrđeni su prethodni i periodični pregledi i ispitivanja objekata, tehnoloških procesa i sredstava u cilju obezbjeđivanja kvaliteta izvedenih radova, s tim što je poslodavac dužan, da za sredstva za rad koja daje na upotrebu zaposlenima, prije početka rada posjeduje stručni nalaz, odnosno izvještaj o njihovim izvršenim pregledima i ispitivanjima, sa ocjenom da su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu.

III Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca (čl. 13 do 31)

Poslodavac je dužan da obezbijedi mjere zaštite i zdravlja zaposlenih na radu sprečavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještavanjem i osposobljavanjem zaposlenih, uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva, s tim što ima obavezu da obezbijedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Poslodavac je dužan takođe, da se prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine, kao i da prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na njegovu zaštitu i zdravlje zaposlenog (član 13 Predloga).

Kada je u pitanju obezbjeđivanje preventivnih mjera od strane poslodavca, prema članu 14 Predloga, poslodavac je dužan da sprovodi mjere zaštite i zdravlja na radu, poštujući poštujući brojna načela iz okvirne direktive br. 391/89 EEZ o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu kao što su: izbjegavanje rizika; procjenjivanje rizika; eliminisanje rizika na izvoru; prilagođavanje rada i radnih mjesta zaposlenom, naročito u pogledu konstruisanja radnog mjesta, izboru sredstava za rad, izboru radnih i proizvodnih metoda sa osvrtom na naročito izbjegavanje monotonog rada; prilagođavanje tehničkom napretku; zamjena opasnih bezopasnim ili manje opasnim okolnostima; razvoja sveobuhvatne politike zaštite i zdravlja na radu, koja uključuje tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, međuljudske odnose i faktore radne sredine; davanje prednosti kolektivnim mjerama zaštite i zdravlja na radu u odnosu na mjere individualne zaštite kao i davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenim.

Članom 15 Predloga, predviđeno je da poslodavac, zavisno od prirode djelatnosti, broju zaposlenih, organizaciji i načinu rada, prava, obaveze i odgovornosti zaštite i zdravlja na radu zaposlenih uređuje opštim aktom ili ugovorom o radu koji zaključuje sa zaposlenim i njime se bliže uređuju: mjere zaštite na radu i način njihovog spovođenja, a posebno prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, način obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, način utvrđivanja i provjere zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada kao i drugih zaposlenih, način osposobljavanja i provjere osposobljenosti zaposlenih za bezbjedan rad,

korišćenje sredstava i opreme, lične zaštite i druga pitanja od značaja za zaštitu i zdravlja na radu. Dakle, sastavni dio opšteg akta, odnosno ugovora o radu čini normativ sredstava i opreme lične zaštite na radu koja pripadaju zaposlenom, a koji se radi u skladu sa propisima, standardima i aktom o procjeni rizika na radnom mjestu.

Prema čl. 16 i 17 Predloga, poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta, da utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje. U aktu o procjeni rizika se utvrđuju radna mjesta sa povećanim rizikom, zdravstveni uslovi koji su potrebni za rad, koje moraju da ispunjavaju zaposleni u radnom procesu ili za korišćenje pojedinih sredstava na osnovu stručne ocjene ovlašćene ustanove za zdravstvenu zaštitu. To znači da se Aktom o procjeni rizika utvrđuje: identifikacija odnosno otkrivanje opasnosti; koja radna mjesta su izložena opasnostima, vjerovatnoća nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti odnosno bolesti u vezi sa radom, da li je rizik prihvatljiv; uvođenju mjera za smanjenje neprihvatljivog rizika.

Isto tako, poslodavac je dužan da izmijeni akt o procjeni rizika: u slučaju pojave svake nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada; kada postojeće preventivne mjere nijesu dovoljne odnosno nijesu odgovarajuće; u slučaju adaptacije, rekonstrukcije, havarije, generalnog remonta; u slučaju teške, kolektivne i smrtne povrede na radu; kada je procjena rizika zasnovana na podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju i u slučaju promjene djelatnosti, o čemu se obavezno moraju upoznati zaposleni.

Prilikom organizovanja rada i radnog procesa poslodavac je dužan da obezbijedi bezbjedan pristup mjestu rada u radnoj sredini na kome prijeti određena opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja, te ovakvim mjestima rada mogu pristupati samo ona lica koja su osposobljena za bezbjedan rad na tom radnom mjestu, koja su dobila posebna uputstva i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite na radu.

Poslodavac je dužan da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu poslodavca ili gradilištu upozori na opasna mjesta rada, kao i da postavi natpise, upozorenja na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi i znakove zaštite i zdravlja na radu.

Čl. 18 i 19 Predloga, utvrđeno je da je poslodavac dužan da obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom pored redovnih angažovanja i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog, koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana.

Poslodavac na zahtjev zaposlenog obezbjeđuje zdravstveni pregled, primjeren rizicima zaštite i zdravlja na radu, za druge slučajeve, jednom u periodu od tri godine.

Vrstu, način, obim i rokove obavljanja zdravstvenih pregleda kako obaveznih tako i fakultativnih, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada.

Ako se u postupku zdravstvenog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga rasporedi na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, u skladu sa aktom o sistematizaciji, a ukoliko se taj zaposleni ne može rasporediti, u navedenom smislu, poslodavac je dužan da mu obezbijedi druga prava u skladu sa zakonom.

Poslodavac je takođe dužan da izvrši osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog kod zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja na drugo radno mjesto, uvođenja nove tehnologije, uvođenje novih ili zamjene sredstava za rad, promjene

procesa rada i ponovnog raspoređivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana. Osposobljavanje za bezbjedan rad teorijski i praktično se sprovodi po programu osposobljavanja u toku radnog vremena, a troškove osposobljavanja snosi poslodavac.

Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora o radu ili po bilo kom drugom pravnom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca dužan je da im da odgovarajuća uputstva o mogućim rizicima po život i zdravlje i da ih upozna sa mjerama za bezbjedan rad tokom obavljanja tih poslova.

U čl. 20 i 21 Predloga, definisano je što se smatra radnim mjestom sa posebnim uslovima rada u smislu ovog zakona. Na takva radna mjesta, mogu biti raspoređeni i obavljati poslove samo zaposleni koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uslove u pogledu pola, godina života, školske spreme, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti.

Organ državne uprave nadležan za poslove rada, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, propisuje koji poslovi se smatraju poslovima sa posebnim uslovima rada, kao i posebne uslove koje treba da ispuni zaposleni za rad na tim poslovima. Iz tih razloga, poslodavac ne može rasporediti zaposlenog da radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada, ukoliko prethodno nije utvrdio da zaposleni ispunjava propisane posebne uslove, s tim što je zaposleni koji radi na radno mjesto sa posebnim uslovima rada dužan da odmah obavijesti poslodavca, ako ocijeni da nije sposoban da radi takve poslove, kao i da obavi zdravstveni pregled na koji ga je uputio poslodavac u skladu sa posebnim propisom.

Kada dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje zaposlenih kod drugih poslodavaca, s tim što su svi poslodavci koji izvode radove dužni da prije početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima i ovaj es ugovor dostavlja inspekcijskom organu nadležnom za nadzor nad zaštitom i zdravljem na radu, najkasnije pet dana prije početka radova.

Poslodavac je takođe, dužan da saglasno čl. 22 i 23 Predloga, informiše zaposlenog ili njegovog predstavnika za zaštitu i zdravlje na radu, poslodavca čije je zaposlene angažovao da rade kod njega, kao i lica zadužena za sprovođenje mjera u vezi sa: rizicima po zaštitu i zdravlje, zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima u odnosu na svaku vrstu radnog mjesta i/ili posla; načinom organizovanja i pružanja prve pomoći, zaštite od požara, postupku evakuacije zaposlenih pri pojavi ozbiljnih i neposrednih opasnosti i o licima koja su zadužena za sprovođenje ovih mjera.

Poslodavac i predstavnik zaposlenih dužni su da sarađuju u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu u skladu sa ovim zakonom.

Prava predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu i sindikata, njihov položaj i osposobljavanje uređeni su čl. 24, 25 i 26 Predloga ovog zakona.

Članom 27 Predloga, utvrđeno je da projektovanje, proizvodnja i korišćenje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite na radu, čijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti, koji nijesu mogli da budu otklonjeni primjenom odgovarajućih preventivnih mjera, vršice se na način i u skladu sa primijenjenim tehnološkim postupkom.

S tim u vezi, poslodavac ima obavezu da zaposlenom nabavi i izda na upotrebu sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite neophodne za njegovo radno mjesto, samo ako za ta sredstva posjeduje propisanu dokumentaciju na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi, u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve

bezbjednosno-tehničke podatke koji su važni za ocjenjivanje rizika na radu, kao i da obezbijedi njihovo korišćenje u skladu sa namjenom.

Saglasno čl. 28, 29, 30 i 31 Predloga, poslodavac je dužan da preduzme potrebne mjere i odredi zaposlene za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica, u skladu sa ovim zakonom i propisima, koji uređuju ovu oblast.

Za primjenu ovih mjera mora da se obezbijedi veza i sa službama van poslodavca, posebno u pogledu prve pomoći, hitne medicinske pomoći, spašavanja i zaštite od požara, kao i obaveza da se obavijestite svi zaposleni koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj ili neposrednoj opasnosti o vrsti rizika i o zaštitnim mjerama.

Poslodavac je dužan da zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a premije za osiguranje padaju na teret poslodavca.

Poslodavac se može osloboditi od odgovornosti za zaštitu i zdravlje na radu u slučaju nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavaca i uprkos sprovedenim mjerama zaštite i zdravlja na radu.

IV Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih (čl. 32 do 37)

Pored prava, obaveza i odgovornosti poslodavca, odredama čl. 32, 33 i 34 Predloga ovog zakona predložena su rješenja i u vezi prava i obaveza zaposlenih kada su u pitanju mjere zaštite i zdravlja na radu. Tako zaposleni ima pravo i obavezu da se prije početka rada upozna sa mjerama zaštite i zdravlja na radu na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje, kao i da poslodavcu daje predloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu. Zaposleni ima pravo i obavezu da obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac, u skladu sa propisima o zaštiti na radu i propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaposleni može da odbije da radi: ako prethodno nije upoznat sa svim opasnostima ili štetnostima, odnosno rizicima na radu ili ako mu poslodavac nije obezbijedio propisani zdravstveni pregled; ako mu prijete neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nijesu sprovedene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu na radnom mjestu na koje je raspoređen, sve dok se te mjere ne obezbijede i ako na sredstvu za rad nijesu obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu i time mu je neposredno ugrožen život i zdravlje. U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po život i zdravlje, zaposleni može da preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su mu na raspolaganju ili da napusti radno mjesto.

Prema čl. 35 i 36 Predloga zaposleni ima obavezu da: za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, saraduje sa poslodavcem i stručnim licem za poslove zaštite i zdravlja na radu kako bi se sprovele propisane mjere za zaštitu i zdravlje na radu na poslovima na kojim radi, kao i da obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko svojih predstavnika za zaštitu i zdravlje na radu, o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih i saraduje sa poslodavcem i stručnim licem za poslove zaštite i zdravlja na radu dok poslodavac ne obezbijedi bezbjedne uslove za rad.

Zaposleni podliježe odgovornosti i ne može da započne obavljanje rada pod uticajem sredstava zavisnosti (alcohol, droga i sl), pa je zbog toga dužan da se podvrgne provjeri da li je pod uticajem sredstava zavisnosti, u skladu sa aktom poslodavca.

V Organizovanje poslova zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca (čl. 38 do 46)

Članom 38 Predloga utvrđeno je da poslodavac organizuje i obavlja stručne poslove zaštite i zdravlja na radu u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica. Radi obavljanja stručnih poslova poslodavac može da: odredi stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu; organizuje stručnu službu za zaštitu i zdravlje na radu; angažuje pravno lice ili preduzetnika za obavljanje ovih poslova, u svojstvu ovlašćene organizacije. Dakle poslodavac može obavljanje svih ili pojedinih poslova zaštite i zdravlja na radu da povjeri ovlašćenoj organizaciji, kada te poslove ne može da uradi sa svojim stručnim licima za zaštitu i zdravlje na radu ili stručnom službom za zaštitu i zdravlja na radu.

Ovlašćena organizacija prema članu 39 Predloga, dužna je da najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenih pregleda i/ili ispitivanja, sačini stručni nalaz odnosno izvještaj, sa ocjenom da li su obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, kao i da ga dostavi podnosiocu zahtjeva. Ovlašćena organizacija je odgovorna da ocjene iz stručnog nalaza odgovaraju stepenu primjenljivosti mjera zaštite i zdravlja na radu u vrijeme pregleda.

Čl. 40 i 41 Predloga utvrđene je obaveza poslodavca, da omogući stručnim licima za zaštitu i zdravlje na radu koje on određuje, nezavisno i samostalno obavljanje poslova, i stručno usavršavanje, u skladu sa ovim zakonom, kao i pristup svim podacima od značaja za zaštitu i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da stručnom licu za zaštitu i zdravlje na radu omogući odgovarajuće odsustvo sa posla, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.

Stručno lice u navedenom smislu, prije raspoređivanja na ove poslove, dužno je da položi stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.

Predviđeno je i u kojim slučajevima ova lica nijesu dužna da polažu stručni ispit. Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Članom 41 Predloga predviđeno je koje poslove stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu odnosno stručna služba za zaštitu i zdravlje na radu ima obavezu da vrši. Pored ostalih odaveza stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu može da predloži, mjeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, o čemu odmah obavještava poslodavca i predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu kadfa je dužno da o tome obavijesti inspekcijski organ nadležan za nadzor nad zaštitom i zdravljem na radu.

Članom 42 predloga predviđeno je da stručne poslove zaštite i zdravlja na radu, mogu da obavljaju stručna služba za zaštitu i zdravlje na radu kod poslodavca i ovlašćena organizacija, koje ispunjavaju uslove u pogledu kadrova, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje organ uprave nadležan za poslove rada, a naročito:

- 1) izrada akta o procjeni rizika, sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje;
- 2) periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija i sredstava i opreme lične zaštite na radu;

3) ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, osvjetljenosti i mikroklima);

4) reviziju (ocjenu) tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti preventivnih mjera zaštite i zdravlja na radu, tehničkih propisa i standarda, radi utvrđivanja obezbijeđenosti zaštite zaposlenih u objektima za koje je urađena tehnička dokumentacija, za procese rada koji će se obavljati u njima;

5) osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih.

Članom 43 se predviđa postupak za dobijanje ovlašćenja, visina troškova tog postupka, da organ državne uprave nadležan za poslove rada rješenjem ovlašćuje pravno lice ili preduzetnika da može obavljati određene poslove iz zaštite i zdravlja na radu u skladu sa zakonom, vodi registar ovlašćenih organizacija u skladu sa ovim članom, da se rješenje izdaje na rok od tri godine i da se može se obnoviti pod istim uslovima.

Članom 44 predloga utvrđuje se da se na postupak dobijanja ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova stručne službe zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca shodno se primjenjuju odredbe člana 43 ovog zakona, a čl. 45 da ako poslodavac za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu angažuje ovlašćenu organizaciju, međusobna prava, obaveze i odgovornosti bliže se uređuje ugovorom. Uvodi se i utvrđivanje tarife usluga ovlašćenih organizacija, koju utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Članom 46 predloga se predviđa organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada, izdaje ovlašćenje pravnom licu registrovanom u skladu sa zakonom, ako ispunjava kadrovske, organizacione, tehničke i druge uslove, da obavlja poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu zaposlenih, a član 47 se odnosi na evidencije koje je poslodavac dužan da vodi i čuva.

U članu 48 predloga se predviđa da je poslodavac dužan najmanje jednom godišnje, da sačini izvještaj o zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih, koji se razmatra na organima koji vrše poslove upravljanja zajedno sa izvještajima o poslovanju, a da je na zahtjev nadležnog inspektora, dužan da obezbijedi izvještaj o stanju zaštite i zdravlja na radu zaposlenih, kao i o sprovedenim mjerama u ovoj oblasti kod poslodavca.

Takođe, poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, od nastanka, pisano prijavi inspekcijском organu nadležnom za nadzor nad zaštitom i zdravljem na radu svaku smrtnu, kolektivnu, tešku i drugu povredu na radu, koja uzrokuje odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi zaštitu i zdravlje zaposlenih, a zaposlenom koji je povrijeđen i zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled zaposlenog dužan je da izda izvještaj o povredi na radu, u roku i na obrascu koji se propisuje aktom organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

Članom 49 predloga se predviđa da Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, ovlašćene zdravstvene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih i druge zdravstvene ustanove dužni su da u vezi sa dostavljanjem podataka o povredama na radu, profesionalnim bolestima, bolestima u vezi sa radom i invalidima rada, sarađuju sa organom državne uprave zaduženom za poslove rada i da te podatke obezbjeđuju na zahtjev i mjesečno, a za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 28. februara naredne godine.

Čl. 50 i 51 se predviđa da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, propisa donijetih na osnovu njega i tehničkim i drugim mjerama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijскоj nadzora, preko inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, ako zakonom nije određeno da nadzor u sprovođenju tih propisa u određenim djelatnostima vrše i drugi organi. Takođe,

nadzor nad stručnim radom ovlašćeninih organizacija vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskoj nadzora, preko Inspekcije rada, u skladu sa ovim zakonom. U nadzoru nad stručnim radom utvrđuje se da li su ispunjeni uslovi pogledu kadrova, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje organ uprave nadležan za poslove rada, kao i u odnosu na kvalitet obavljanja stručnih poslova, na osnovu uvida u dokumentaciju i uvida u proces pružanja i efekata usluga. Po završenom nadzoru nad stručnim radom ovlašćeninih organizacija sačinjava se zapisnik koji se dostavlja organu uprave nadležnom za poslove rada. U članu 52 se predviđaju obaveze i ovlašćenja inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu

Poglavlje III u obrazloženju će biti obrađeno kada se dobije Mišljenje od M za ev. Integracije.

VI Prelazne i završne odredbe

U članu 56 predloga se predviđa da će organ državne uprave nadležan za poslove rada utvrditi tarife za pružanje usluga ovlašćene organizacije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada ostaju na snazi ugovorne klauzule po ugovorima za vršenje poslova ovlašćene organizacije, a u članu 57 da postojeće ovlašćene organizacije za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 58 predviđa da će se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, članom 59 da se primjena odredbe člana 18 stav 3 odlaže se do ulaska Crne Gore u Evropsku Uniju.

Članovi 60 i 61 se odnose na prestanak važenja Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 79/04 i "Službeni list CG", broj 26/10) i stupanje na snagu novog zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V Potrebna sredstva

Ovaj zakon zasnovan je na principima i ciljevima zakonodavstva EU i za potpunu primjenu i sprovođenje njegovih odredbi neophodno je obezbijediti i odgovarajuće uslove u skladu sa zahtjevima i praksom EU.

Za primjenu ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati posebna sredstva u Budžetu Crne Gore



Crna Gora



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Naziv propisa	Zakon o zaštiti i zdravlju na radu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XII. Radni odnosi i zapošljavanje	1. Opšti propisi o radu
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	19 Socijalna politika i zapošljavanje (05)	19.20.20.10 Sigurnost na radu (05.20.20.10)
Ključni termini - eurovok deskriptori		

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MRSS- IU/PZ/13/15
1. Naziv nacrta/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Safety and Health at Work	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za rad- Direkcija za poslove zaštite na radu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Generalni direktor, tel: 482 474, 067532220 e-mail- <u>slobodan.filipovic@mrs.gov.me</u>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Danijela Šuković, načelnik za zaštitu na radu, tel: 482-373, e-mail- <u>danijela.sukovic@mrs.gov.me</u>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	Ministarstvo rada i socijalnog staranja/Uprava za inspeksijske poslove	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Generalni direktor, tel: 482-474, 067532220, e-mail- <u>slobodan.filipovic@mrs.gov.me</u> /Glavni inspektor rada, tel: 655-513, 063239151, email: <u>angelina.medjedovic@uip.gov.me</u>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Inspektor rada I za oblast zaštite na radu, Zlatko Popović, 655- 513, 069383726, <u>zlatkopuznr@t-com.me</u>	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo rada i socijalnog staranja/ Uprava za inspeksijske poslove	
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 79, Radni uslovi i jednake mogućnosti		
Glava VIII, Politike saradnje, član 101, Saradnja u oblasti društvene politike		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrta/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava X, Socijalna politika, član 151, član 153 stav 1 tač. 1 i 2, član 156 stav 1 tač. 2, 5 i 7 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title X, Social Policy, Article 132 paragraph 1 (1) and (2), Article 156 paragraph 1 (2), (5) and (7)		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
Povelja o osnovnim pravima Evropske Unije, Glava II Solidarnost, član 31 stav 1, Pravični i primjereni uslovi		

rada / Charter of Fundamental Rights of The European Union, Title IV: Solidarity, Article 31 paragraph 1, Fair and just working conditions	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
31989L0391	
Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu / Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (OJ L 183, 29.6.1989)	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
<ul style="list-style-type: none"> • Evropska socijalna povelja, I Preambula, Dio I, stav 1 tač. 3 i 22, Dio II, Pravo na bezbjedne i zdrave radne uslove, čl. 3 i Pravo učešća u odlučivanju o radnim uslovima i radnoj sredini i njihovom poboljšavanju član 22 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 23 • Međunarodni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl.7 st.1 tač. b) 	<ul style="list-style-type: none"> • European Social Charter, I Preamble, Part I, paragraph 1 point 3 and 22, Part II, Article 3, The right to safe and healthy working conditions and Article 22, The right to take part in the determination and improvement of the working conditions and working environment • The Universal Declaration Of Human Rights, Article 23 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 7, paragraph 1 point b)
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 31989L0391 prevedena je na hrvatski jezik. Navedeni izvori međunarodnog prava prevedeni su na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o zaštiti i zdravlju na radu kao konsultanti su uzeli učešće eksperti iz Slovenije kroz realizaciju IPA 2009 projekat pod nazivom "Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em".	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum: 03.12.2013. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MRSS-TU/PZ/13/15		MRSS-IU/PZ/13/15		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu - 31989L0391				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu		Proposal for the Law on Safety and Health at Work		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<p>Član 1.</p> <p>1. Cilj ove Direktive je uvođenje mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.</p> <p>2. U tu svrhu Direktiva sadrži opšta načela prevencije profesionalnih rizika, zaštite sigurnosti i zdravlja, uklanjanja faktora rizika i nesreća, informisanja, konsultacija, ravnopravnog učestvovanja u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom i obrazovanja radnika i njihovih predstavnika, kao i opšte smjernice za sprovođenje navedenih načela.</p> <p>3. Ovom Direktivom se ne dovode u pitanje postojeći ili budući propisi država ili Zajednice koje su povoljnije za zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika na radu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Član 2. Opseg</p> <p>1. Ova će se Direktiva primjenjivati na sve sektore djelatnosti, kako javne tako i private (industrijske, poljoprivredne, komercijalne, administrativne, uslužne, obrazovne, kulturne, zabavne, itd.).</p> <p>2. Ova Direktiva nije primjenjiva na specifične situacije u određenim specifičnim aktivnostima u sektoru državne uprave, kao što su oružane snage ili policija ili na neke posebne aktivnosti u poslovima zaštite građana, s kojima je u direktnoj suprotnosti. U tom slučaju potrebno je osigurati najviši mogući stepen sigurnosti i zdravlja radnika poštujući ciljeve ove Direktive.</p>	<p>Član 4 stav 1</p> <p>Odredbe ovog zakona primjenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Crne Gore kod pravnih lica i preduzetnika u svim djelatnostima, državnim organima, organima državne uprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave, zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, ako su propisima zemlje prijema predviđene nepovoljnije mjere zaštite i zdravlja na radu (u daljem tekstu: mjere zaštite) od onih koje su predviđene ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 3. Definicije</p> <p>U smislu ove Direktive, sljedeći izrazi imaju sljedeće značenje:</p> <p>(a) radnik: svako lice koje zapošljava poslodavac, uključujući pripravnike i pomoćnike, ali ne i unutrašnje službenike</p> <p>(b) poslodavac: svaka fizičko ili pravno lice koje je u poslovnom odnosu s radnikom i snosi odgovornost za trgovačko društvo;</p> <p>(c) predstavnik radnika s posebnom odgovornošću za sigurnost i zdravlje radnika: bilo koje lice izabrano, odabrano ili određeno u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom da predstavlja radnike u slučaju problema koji proizilaze iz područja sigurnosti i zdravlja radnika na radu;</p> <p>(d) prevencija: svi koraci ili mjere, preduzeti ili planirani, u svim fazama rada u trgovačkom društvu čiji je cilj spriječiti ili smanjiti profesionalne rizike.</p>	<p>Član 4 stav 2</p> <p>Zaposleni u smislu stava 1 ovog člana je lice koje je zasnovalo radni odnos, odnosno zaključilo ugovor o radu sa poslodavcem, lice koje kod poslodavca obavlja rad radi osposobljavanja kao i lice koje po bilo kom pravnom osnovu obavlja rad za poslodavca.</p> <p>Član 8 stav 1</p> <p>poslodavac je pravno lice ili preduzetnik koji zapošljava lica na osnovu ugovora o radu ili angažuje lica po bilo kom drugom pravnom osnovu</p> <p>Član 38 stav 4</p> <p>Poslodavac je odgovaran za zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih bez obzira na način organizovanja i obavljanja tih poslova.</p> <p>Član 23 stav 4</p> <p>Predstavnik zaposlenih je lice određeno od strane zaposlenih da ih predstavlja u pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Član 13</p> <p>Mjere zaštite planiraju se i obezbjeđuju se u</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>svim procesima rada kod poslodavca, radi spriječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih, u postupku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja objekata namijenjenih za radne i pomoćne prostorije, kao i objekata namijenjenih za rad na otvorenom prostoru, u cilju bezbjednog odvijanja procesa rada;2) projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja tehnoloških procesa rada sa svim pripadajućim sredstvima za rad, u cilju bezbjednog rada zaposlenih i usklađivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, mikroklike i osvjetljenja na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama sa propisanim mjerama i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim radnim prostorijama;3) projektovanja, izrade, korišćenja i održavanja sredstava za rad, konstrukcija i objekata za kolektivnu zaštitu i zdravlje na radu, pomoćnih konstrukcija i objekata i drugih sredstava koja se koriste u procesu rada ili koja su na bilo koji način povezana sa procesom rada, tako da se u toku njihove upotrebe sprječava povređivanje ili oštećenje zdravlja zaposlenih;4) proizvodnje, pakovanja, prevoza, skladištenja, upotrebe i uništavanja opasnih materija, na način i po propisima i pravilima kojima se otklanjaju mogućnosti povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih;5) projektovanja, proizvodnje i korišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu, čijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti koji nijesu mogli da budu otklonjeni			
--	--	--	--	--

	<p>primjenom odgovarajućih mjera zaštite; 6) obrazovanja, vaspitanja i osposobljavanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu.</p>			
<p>Član 4. 1. Države članice će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da poslodavci, radnici i predstavnici radnika podliježu pravnim propisima potrebnim za primjenu ove Direktive. 2. Države članice dužne su posebno , osigurati primjerenu kontrolu i nadzor.</p>	<p>Član 61 stav 1 Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 53 Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, propisa donijetih na osnovu njega i tehničkim i drugim mjerama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu vrši Inspekcija rada, preko inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, ako zakonom nije određeno da nadzor u sprovođenju tih propisa u određenim djelatnostima vrše i drugi organi.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 5. Opšta odredba 1. Dužnost poslodavca je osiguravanje sigurnosti i zdravlja radnika u svakom aspektu povezanim s radom. 2. Kada u skladu s članom 7. stavom 3. poslodavac angažuje kompetentne spoljne službe ili osobe, ta ga činjenica ne oslobađa odgovornosti u ovom području. 3. Obaveze radnika u području sigurnosti i zdravlja na radu ne utiču na načelo odgovornosti poslodavca. 4. Ova Direktiva ne ograničava mogućnost država članica da oslobode odgovornosti ili smanje odgovornost poslodavca u slučaju kad su incidenti posljedica neobičnih I nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavaca, ili posebnih događaja čije posljedice nije bilo moguće izbjeći uprkos dužnoj pažnji. Države članice ne moraju koristiti opciju iz prve tačke.</p>	<p>Član 13 stav 1 Mjere zaštite planiraju se i obezbjeđuju se u svim procesima rada kod poslodavca, radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih Član 38 stav 4 Poslodavac je odgovaran za zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih bez obzira na način organizovanja i obavljanja tih poslova. Član 35 stav 3 Obaveza zaposlenog koja se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu ne utiče na načelo odgovornosti poslodavca. Član 31 U slučaju da je kod poslodavca došlo do neobičnih i nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavaca ili posebnih događaja čije posljedice nije bilo moguće izbjeći uprkos sprovedenim mjerama zaštite,</p>	Potpuno usklađeno		

<p>Član 6. Opšte obaveze poslodavaca</p> <p>1. U kontekstu svojih odgovornosti, poslodavac će preduzeti potrebne mjere za zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika, uključujući prevenciju profesionalnih rizika kao i pružanje informacija i obuke te potrebnu organizaciju i sredstava.</p> <p>Poslodavac je dužan kontinuirano biti spreman na prilagodbe pomenutih mjera kako bi udovoljile promjenama okolnosti, težeći poboljšanju postojećeg stanja.</p> <p>2. Poslodavac će sprovoditi mjere iz prve tačke stava 1. na osnovi sljedećih opštih načela prevencije:</p> <p>(a) izbjegavanje rizika;</p> <p>(b) procjena neizbježnih rizika;</p> <p>(c) savladavanje uzroka rizika;</p> <p>(d) prilagođavanje rada pojedincu, posebno u pogledu izgleda radnih mjesta, izbora radne opreme i metoda rada i proizvodnje, narocito s ciljem olakšavanja monotonog rada i rada pri ranije utvrđenoj radnoj brzini te smanjivanja njihovih efekata na zdravlje.</p> <p>(e) prilagođavanje tehničkom napretku;</p> <p>(f) zamjena opasnih neopasnim ili manje opasnim okolnostima;</p> <p>(g) razvoj sveobuhvatne politike prevencije koja se odnosi na tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, socijalne odnose i uticaj faktora povezanih s radnom sredinom;</p> <p>(h) davanje prioriteta mjerama kolektivne zaštite u odnosu na mjere individualne zaštite;</p> <p>(i) davanje odgovarajućih uputstava radnicima.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ove Direktive, poslodavac će voditi računa o prirodni djelatnosti trgovačkog društva:</p>	<p>poslodavac se oslobađa od odgovornosti.</p> <p>Član 14 stav 1 Poslodavac je dužan da obezbijedi mjere zaštite spriječavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještanjem i osposobljavanjem zaposlenih, uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva</p> <p>Član 14 stav 3 Poslodavac je dužan da uzimajući u obzir promjenu radne okoline, sprovodi mjere zaštite i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Član 15 Poslodavac je dužan da sprovodi mjere zaštite, poštujući sljedeća načela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbjegavanje rizika ; - procjenjivanje rizika; - eliminisanje rizika na izvoru; - prilagođavanje rada i radnog mjesta zaposlenom, naročito u pogledu konstruisanja radnog mjesta, izboru sredstava za rad, izboru radnih i proizvodnih metoda sa osvrtom na naročito izbjegavanje monotonog rada i rada pri već određenoj brzini i smanjenja njihovog dejstva na zdravlje; - prilagođavanje tehničkom napretku; - zamjena opasnih bezopasnim ili manje opasnim okolnostima; - razvoja sveobuhvatne politike zaštite i zdravlja na radu, koja uključuje tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, međuljudske odnose i faktore radne sredine; - davanje prednosti kolektivnim 	<p>Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--------------------------	--	--

<p>(a) procijeniti rizik za sigurnost i zdravlje radnika, između ostalog u izboru radne opreme, korišćenih supstanci ili preparata kao i uređenju radnih mjesta. Nakon ove procjene te, ukoliko je potrebno, preventivne mjere, radne i proizvodne metode koje provodi poslodavac moraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osigurati poboljšanje nivoa zaštite radnika s obzirom na sigurnost i zdravlje, - biti integrisane u sve aktivnosti trgovačkog društva i na svim hijerarhijskim nivoima; <p>(b) kad radniku povjerava zadatak, uzeti u obzir sposobnosti radnika u odnosu na zdravlje i sigurnost;</p> <p>(c) osigurati da planiranje i uvođenje novih tehnologija postanu predmet savjetovanja s radnicima i/ili njihovim predstavnicima u pitanjima izbora opreme, radnih uslova i radne sredine i njihovih posljedica na sigurnost i zdravlje radnika;</p> <p>(d) preduzeti odgovarajuće korake u cilju osiguranja pristupa radnika, s isključivo odgovarajućim uputstvima, mjestima u kojima postoji ozbiljna i specifična opasnost.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ove Direktive, koje se odnose na korišćenje iste zone rada od strane nekoliko trgovačkih društva, poslodavci će saradivati u sprovođenju odredbi koje se odnose na sigurnost, zdravlje i higijenu radnika kao i, uzimajući u obzir prirodu aktivnosti, koordinisati svoje akcije u pitanjima zaštite i prevencije profesionalnih rizika i međusobno se informisati te informisati svoje radnike i/ili predstavnike radnika o tim rizicima.</p> <p>5. Mjere koje se odnose na sigurnost, higijenu i zdravlje na radu ni u kom slučaju ne mogu predstavljati finansijski teret radnika.</p>	<p>mjerama zaštite u odnosu na individualne mjere zaštite;</p> <ul style="list-style-type: none"> - davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenim. <p>Član 17 Poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje</p> <p>Član 14 stav 3 Poslodavac je dužan da uzimajući u obzir promjenu radne okoline, sprovodi mjere zaštite i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zaštite i zdravlja na radu</p> <p>Član 14 stav 5 Poslodavac je dužan da prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na zaštitu i zdravlje zaposlenog</p> <p>Član 14 stav 4 Poslodavac je dužan da se, prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: predstavnik zaposlenih) o pitanjima izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine i njihovih posljedica za zaštitu i zdravlje na radu</p> <p>Član 18 st. 2 i 3 Poslodavac je dužan da obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredini na kome prijeti ozbiljna i/ili određena opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja imaju</p>			
---	--	--	--	--

	<p>samo ona lica koja su osposobljena za bezbjedan rad na tom radnom mjestu, koja su dobila posebna uputstva za rad na takvom mjestu i koja su opremljena odgovarajućim sredstvima i opremom lične zaštite na radu. Poslodavac je dužan da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu poslodavca ili gradilištu upozori na opasna mjesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu, na mjere zaštite koje mora da primijeni i da ga usmjeri na bezbjedne zone za kretanje</p> <p>Član 22 Kada dva ili više poslodavaca istovremeno izvode radove na istom, odnosno zajedničkom gradilištu ili radilištu, svaki od njih je dužan da organizuje izvođenje radova tako da zaposleni jednog poslodavca pri izvođenju radova ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje zaposlenih kod drugih poslodavaca. U slučaju iz stava 1 ovog člana svi poslodavci koji izvode radove dužni su da, prije početka radova, zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite, kao i o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima. Ugovor iz stava 2 ovog člana obavezno se dostavlja Inspekciji rada, najkasnije pet dana prije početka radova.</p> <p>Član 6 Mjere zaštite ne mogu proizvesti nikakve troškove za zaposlenog.</p>			
<p>Član 7. Usluge zaštite i prevencije 1. Ne dovodeći u pitanje obaveze navedene u članovima 5. i 6., poslodavac će odrediti</p>	<p>Član 38 st. 1 i 2 al.1 i 2 Poslodavac je dužan da organizuje i obavlja stručne poslove u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>jednog ili više radnika za izvođenje aktivnosti povezanih sa zaštitom i prevencijom profesionalnih rizika u trgovačkom društvu.</p> <p>2. Imenovani radnici ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj zbog svojih aktivnosti povezanih sa zaštitom i prevencijom profesionalnih rizika. Imenovanim radnicima biće osigurano primjereno vrijeme koje će im omogućiti da ispunjavaju svoje obaveze koje proizlaze iz ove Direktive.</p> <p>3. Ako se takve mjere zaštite i prevencije ne mogu organizovati zbog nedostatka stručnog osoblja u trgovačkom društvu, poslodavac će angažovati stručne spoljne službe ili osobe.</p> <p>4. U slučajevima gdje poslodavac angažuje takve službe ili osobe, dužan je pružiti podatke o faktorima za koje se zna, ili za koje se sumnja, da utiču na sigurnost i zdravlje radnika, i osigurati im pristup podacima iz člana 10. stava 2.</p> <p>5. U svim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imenovani radnici moraju posjedovati potrebne sposobnosti i sredstva, - spoljne službe ili osobe moraju imati odgovarajuće sposobnosti i odgovarajuća licna i profesionalna sredstva, i - broj imenovanih radnika i spoljnih službi ili osoba mora biti dovoljan za organizaciju mjera zaštite i prevencije, uzimajući u obzir veličinu trgovačkog društva i/ili opasnosti kojima su izloženi radnici te njihov raspored u cijelom trgovačkom društvu. <p>6. Zaštita od rizika i njegovo sprječavanje , u područjima sigurnosti i zdravlja koji predstavljaju predmet ovog člana, pripada području odgovornosti jednog ili više radnika, jedne službe ili odvojenih službi, bilo unutar ili van trgovačkog društva. Radnik(-ci) i/ili agencija(e) dužni su raditi zajedno kad god je to potrebno.</p>	<p>zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica.</p> <p>Poslodavac, radi obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana, može da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odredi stručno lice; - organizuje stručnu službu za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: stručna služba); <p>Član 39 st. 1, 2, 3 i 4</p> <p>Poslodavac je dužan da omogući stručnim licima nezavisno i samostalno obavljanje poslova u skladu sa ovim zakonom, kao i pristup svim podacima od značaja za zaštitu i zdravlje na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da stručnim licima koja su kod njega zaposlena i stručnoj službi, obezbijedi usavršavanje znanja. Stručna lica su neposredno odgovorna poslodavcu i ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog svojih aktivnosti vezanih za zaštitu i zdravlje na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da stručnom licu omogući odgovarajuće odsustvo sa posla, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu</p> <p>Član 38 st. 1 i 2 al.3</p> <p>Poslodavac je dužan da organizuje i obavlja stručne poslove u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica.</p> <p>Poslodavac, radi obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana, može da:</p>			
--	--	--	--	--

<p>7. Države članice mogu definisati, s obzirom na prirodu aktivnosti i veličinu trgovačkog društva, vrste trgovačkih društava kojima poslodavac, pod uslovom da je kompetentan, može preuzeti odgovornost za mjere navedene u stavu 1.</p> <p>8. Države članice će definisati potrebne sposobnosti i vještine navedene u stavu 5. One mogu definisati dovoljan broj iz stava 5.</p>	<p>- angažuje pravno lice ili preduzetnika koji ima ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova.</p> <p>Član 41</p> <p>Stručne poslove, može da obavlja pravno lice i preduzetnik, koje ispunjava uslove u pogledu kadra, organizacije, tehničkih i drugih uslova koje propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.</p> <p>Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pravno lice ili preduzetnik podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove rada.</p> <p>Ispunjenost propisanih uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.</p> <p>Organ državne uprave nadležan za poslove rada rješenjem ovlašćuje pravno lice ili preduzetnika (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) da može obavljati određene poslove zaštite i zdravlja na radu</p> <p>Rješenje iz stava 4 ovog člana izdaje se na rok od tri godine, i može se obnoviti pod istim uslovima.</p> <p>O izdatim rješenjima iz stava 4 ovog člana organ državne uprave nadležan za poslove rada vodi registar.</p> <p>Ovlašćena organizacija snosi stvarne troškove nastale u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Visinu troškova iz stava 7 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Član 45 Kada poslodavac za obavljanje svih ili pojedinih stručnih poslova angažuje ovlašćenu organizaciju prethodno je mora upoznati sa tehnološkim procesom, rizicima u procesu rada, preduzetim mjerama za otklanjanje rizika i da joj omogući slobodan pristup odgovarajućim podacima o mjerama zaštite, kao i o zaposlenim.</p> <p>Član 47 Ako poslodavac za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu angažuje ovlašćenu organizaciju, međusobna prava, obaveze i odgovornosti bliže se uređuje ugovorom.</p> <p>Član 39 stav 5 Stručno lice prije raspoređivanja na ove poslove, dužno je da položi stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Član 49 Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada, propisuje i izdaje ovlaštenje pravnom licu registrovanom u skladu sa zakonom, ako ispunjava kadrovske, organizacione, tehničke i druge uslove, da obavlja naročito sljedeće poslove:</p> <ol style="list-style-type: none">1) učestvuje u procjeni rizika na poslovima i u radnoj okolini prilikom sastavljanja akta o procjeni rizika;2) upoznaje zaposlene sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i obavlja poslove zdravstvenog vaspitanja zaposlenih;3) utvrđuje i ispituje uzroke nastanka profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa			
--	---	--	--	--

	<p>radom;</p> <p>4) ocjenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu, u procesu rada ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenim sredstvima za rad;</p> <p>5) vrši prethodne i periodične zdravstvene preglede zaposlenih u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlje na radu;</p> <p>6) izdaje izvještaj o zdravstvenom pregledu o ispunjavanju zdravstvenih uslova rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom;</p> <p>7) sprovodi zdravstvenu zaštitu profesionalno oboljelih zaposlenih;</p> <p>8) organizuje prvu pomoć, spašavanje i evakuaciju u slučaju povređivanja zaposlenih ili havarija;</p> <p>9) utvrđuje uzroke nastanka invalidnosti zaposlenih na radu i predlaže mjere za njihovo otklanjanje, učestvuje u procesu profesionalne rehabilitacije i daje savjete pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema preostaloj zdravstvenoj sposobnosti;</p> <p>10) predlaže poslodavcu mjere za poboljšanje zdravlja zaposlenih, a posebno onih koji su izloženi povećanim opasnostima od povreda na radu ili oštećenja zdravlja;</p> <p>11) savjetuje poslodavca pri izboru i testiranju novih sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu sa aspekta zaštite zdravlja zaposlenih;</p> <p>12) učestvuje u analizi povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i o tome vodi odgovarajuću evidenciju;</p> <p>13) neposredno saraduje i koordinira po</p>			
--	--	--	--	--

	<p>pitanjima iz zaštite i zdravlja na radu sa stručnim licem odnosno stručnom službom. Podaci sakupljeni u vezi sa zdravstvenim pregledima zaposlenog povjerljive su prirode i pod nadzorom su ovlaštene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, odnosno izabranog doktora koji vodi evidenciju o zdravstvenim pregledima.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se dostavljati drugim licima samo uz pisanu saglasnost zaposlenog.</p> <p>Izveštaj o zdravstvenom pregledu zaposlenog o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova dostavlja se poslodavcu na način da se ne naruši princip povjerljivosti ličnih podataka.</p> <p>Nije dozvoljeno korišćenje podataka prikupljenih po osnovu zdravstvenih pregleda zaposlenih protivno namjeni ili u svrhu diskriminacije zaposlenih.</p> <p>Bliže uslove u pogledu kadra, organizacije, tehničkih i drugih uslova propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.</p>			
<p>Član 8. Prva pomoć, protivpožarne mjere i evakuacija radnika, ozbiljna i neminovna opasnost 1. Poslodavac će: - preduzeti potrebne mjere prve pomoći, protivpožarne mjere i mjere za evakuaciju radnika, prilagođene prirodi aktivnosti i veličini trgovačkog društva i uzimajući u obzir prisutne osobe, - dogovoriti sve potrebne kontakte s spoljnim službama, posebno u pogledu prve pomoći, hitne medicinske pomoći, spašavanja i borbe protiv požara. 2. U skladu sa stavom 1., poslodavac će između</p>	<p>Član 28 Poslodavac je dužan da preduzme potrebne mjere i odredi zaposlene za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica, u skladu sa ovim zakonom i propisima, koji uređuju ovu oblast.</p> <p>Za primjenu mjera iz stava 1 ovog člana mora da se obezbijedi veza sa službama u i van poslodavca, posebno u pogledu prve pomoći, hitne medicinske pomoći, spašavanja i zaštite</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ostalog za prvu pomoć, protivpožarne mjere i evakuaciju radnika odrediti radnike potrebne za sprovođenje takvih mjera.</p> <p>Broj takvih radnika, njihova obuka i raspoloživa oprema biće primjereni, uzimajući u obzir veličinu i/ili specifične opasnosti u trgovačkom društvu.</p> <p>3. Poslodavac će:</p> <p>(a) što je prije moguće, obavijestiti sve radnike, koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj i neminovnoj opasnosti zbog prisutnog rizika, o koracima koji su ili će biti preduzeti a odnose se na zaštitu;</p> <p>(b) djelovati i dati uputstva kako bi radnicima omogućio da u slučaju ozbiljne, neminovne i neizbježne opasnosti prestanu raditi i/ili odmah napuste radno mjesto i upute se na sigurno mjesto;</p> <p>(c) osim u posebnim slučajevima zbog utemeljenih razloga, ne smije zahtijevati od radnika da nastave rad u radnoj situaciji u kojoj još postoji ozbiljna i izvjesna opasnost.</p> <p>4. Radnici koji u slučaju ozbiljne, izvjesne i neizbježne opasnosti napuste svoje radno mjesto i/ili opasno područje ne mogu biti stavljeni u nepovoljan položaj zbog svojih postupaka i moraju biti zaštićeni od bilo kojih štetnih i neopravdanih posljedica, u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom.</p> <p>5. Poslodavac će osigurati da su svi radnici u mogućnosti, u slučaju ozbiljne i neminovne opasnosti po njihovo zdravlje i/ili zdravlje drugih osoba te u slučaju gdje se odgovorni neposredni rukovodilac ne može kontaktirati, preduzeti odgovarajuće korake s obzirom na svoje znanje i tehnička sredstva kojima raspoložu kako bi izbjegli posljedice takve opasnosti. Njihovi postupci ih neće staviti u nepovoljan položaj osim ako nisu postupali nepažljivo ili su njihovi postupci sadržavali nemar.</p>	<p>od požara.</p> <p>Broj zaposlenih iz stava 1 ovog člana, njihova osposobljenost i raspoloživa oprema zavisi od obima i/ili specifične opasnosti kod poslodavca.</p> <p>Član 29</p> <p>Poslodavac je dužan da obavijesti sve zaposlene koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj ili neposrednoj opasnosti o vrsti rizika i o mjerama zaštite.</p> <p>Poslodavac je dužan da prilikom ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, mjerama i uputstvima, zaposlenim omogućiti zaustavljanje rada i upućivanje na bezbjedno mjesto.</p> <p>Poslodavac ne može zahtijevati od zaposlenih, da nastave rad u situaciji u kojoj postoji ozbiljna i neposredna opasnost, osim u slučaju spašavanja ljudskih života.</p> <p>Član 34</p> <p>U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po život i zdravlje, zaposleni može da preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su mu na raspolaganju, a u slučaju neizbježne opasnosti ima pravo da napusti opasno radno mjesto, radni proces odnosno radnu sredinu.</p> <p>U slučajevima iz stava 1 ovog člana zaposleni nije odgovoran za štetu koja bi mogla da nastane njegovim djelovanjem, osim ako je istu prouzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje.</p>			
---	--	--	--	--

<p>Član 9. Razne obaveze poslodavaca: 1. Poslodavac će: (a) pribaviti procjenu rizika za sigurnost i zdravlje na radu, uključujući i one s kojima su suočene grupe radnika izložene posebnim rizicima; (b) odlučiti o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti te, ako je potrebno, o zaštitnoj opremi koja će se koristiti; (c) voditi popis nesreća na radu koje su za posljedicu imale nesposobnost radnika za rad više od tri radna dana; (d) sastaviti, za odgovorna tijela vlasti i u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom, izvještaje o nesrećama na radu koje su doživjeli njegovi radnici. 2. Države članice će odrediti, s obzirom na prirodu aktivnosti i veličinu trgovačkog društva, obaveze koje moraju ispuniti različite kategorije preduzeća s obzirom na sastavljanje dokumenata iz stava 1. tačke (a) i (b) i prilikom pripremanja dokumenata iz stava 1. tačke (c) i (d).</p>	<p>Član 17 Poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje U aktu o procjeni rizika poslodavac određuje radna mjesta sa povećanim rizikom, zdravstvene zahtjeve za određeni rad koje moraju da ispunjavaju zaposleni u radnom procesu ili za korišćenje pojedinih sredstava za rad na osnovu stručne ocjene ovlašćene ustanove za zdravstvenu zaštitu zaposlenih. Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se: - identifikacija odnosno otkrivanje opasnosti; - koja radna mjesta su izložena identifikovanim opasnostima; - vjerovatnoća nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti odnosno bolesti u vezi sa radom; - da li je rizik prihvatljiv; - uvođenju mjera za smanjenje neprihvatljivog rizika. Poslodavac je dužan da izmijeni akt o procjeni rizika u slučaju: - pojave svake nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada; - kada postojeće mjere zaštite nijesu dovoljne odnosno nijesu odgovarajuće; - adaptacije, rekonstrukcije, havarije, generalnog remonta; - teške, kolektivne i smrtne povrede na radu; - kada je procjena rizika zasnovana na podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--------------------------	--	--

	<p>- promjene djelatnosti.</p> <p>Poslodavac je dužan da zaposlene na transparentan način upozna sa aktom o procjeni rizika.</p> <p>Član 50</p> <p>Poslodavac je dužan da vodi i čuva propisanu evidenciju o:</p> <ol style="list-style-type: none">1) radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom;2) zaposlenim raspoređenim na radna mjesta, a posebno o zaposlenima raspoređenim na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom;3) povredama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom;4) zaposlenim osposobljenim za bezbjedan rad;5) opasnim materijama koje se koriste u toku rada;6) izvršenim ispitivanjima radne sredine;7) izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite na radu;8) izvještajima iz člana 51 ovog zakona;9) prethodnim i periodičnim zdravstvenim pregledima;10) tehničkoj dokumentaciji (glavne projekte);11) dokumentaciji iz zaštite i zdravlja na radu (atest, zapisnik o stručnom nalazu, uputstva za rukovanje i održavanje sredstava za rad i sl.). <p>Član 51</p> <p>Poslodavac je dužan da, najmanje jednom godišnje, sačini izvještaj o zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih, koji se razmatra na</p>			
--	--	--	--	--

	<p>organima koji vrše poslove upravljanja zajedno sa izvještajima o poslovanju.</p> <p>Poslodavac je dužan, da na zahtjev nadležnog inspektora, obezbijedi izvještaj o stanju zaštite i zdravlja na radu zaposlenih, kao i o sprovedenim mjerama u ovoj oblasti kod poslodavca.</p> <p>Poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, od nastanka, pisano prijavi Inspekciji rada svaku smrtnu, kolektivnu, tešku i drugu povredu na radu, koja uzrokuje odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi zaštitu i zdravlje zaposlenih.</p> <p>Poslodavac je dužan da izda zaposlenom koji je povrijeđen i zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled zaposlenog izvještaj o povredi na radu, u roku i na obrascu koji se propisuje aktom organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.</p>			
<p>Član 10. Obavještavanje radnika</p> <p>1. Poslodavac će preduzeti odgovarajuće mjere tako da radnici i/ili njihovi predstavnici u trgovačkom društvu, dobijaju, u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom, koji između ostalog mogu uzimati u obzir veličinu trgovačkog društva, sve potrebne podatke koje se odnose na:</p> <p>(a) rizike za sigurnost i zdravlje i mjere zaštite i prevencije te aktivnosti s obzirom i na trgovačko društvo uopšte i na svaki tip radnog mjesta i/ili posla;</p> <p>(b) mjere preduzete u skladu s članom 8. stavom 2.</p> <p>2. Poslodavac će preduzeti odgovarajuće mjere tako da poslodavci radnika iz bilo kojeg spoljnog trgovačkog društva angažovani na radu u njegovom trgovačkom društvu dobijaju, u skladu s nacionalnim</p>	<p>Član 23</p> <p>Poslodavac je dužan da zaposlenog ili predstavnika zaposlenih informiše pisanim putem u vezi sa:</p> <p>rizicima po zaštitu i zdravlje na radu, mjerama zaštite i aktivnostima u odnosu na svaku vrstu radnog mjesta i/ili posla;</p> <p>načinom organizovanja i pružanja prve pomoći, zaštite od požara, postupku evakuacije zaposlenih pri pojavi ozbiljnih i neposrednih opasnosti i o licima koja su zadužena za sprovođenje ovih mjera.</p> <p>Poslodavac je dužan da poslodavca čije je zaposlene angažovao da rade kod njega, po bilo kom osnovu, na adekvatan način informiše o pitanjima utvrđenim u stavu 1</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>propisima i/ili praksom, primjerene podatke u vezi tačaka navedenih u stavu 1. tački a) i b) koje moraju biti date na uvid spomenutim radnicima.</p> <p>3. Poslodavac će preduzeti potrebne mjere tako da radnici s posebnim funkcijama u zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika ili predstavnici radnika sa specifičnom odgovornošću u području sigurnosti i zdravlja radnika budu u mogućnosti izvršiti svoje zadatke u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom i imati pristup:</p> <p>(a) procjeni rizika i mjerama zaštite navedenima u članu 9. stavu 1. tački a) i b);</p> <p>(b) popisu i izvještajima navedenima u članu 9. stavu 1. tački c) i d);</p> <p>(c) podacima nastalim iz mjera zaštite i prevencije, agencija za inspekciju i tijela odgovornih za sigurnost i zdravlje.</p>	<p>ovog člana, kao i licima zaduženim za njihovo sprovođenje.</p> <p>Poslodavac je dužan da predstavnika zaposlenih informiše, o pravima i obavezama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu i na taj način mu omogući pristup:</p> <p>procjeni rizika i mjerama zaštite, uključujući i one rizike sa kojima se suočavaju grupe zaposlenih izloženih posebnim rizicima;</p> <p>odlukama o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti, kao i ako je potrebno o sredstvima i opremi lične zaštite na radu koja se koristi;</p> <p>evidencijama i izvještajima o povredama na radu koje su za posledicu imale odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana;</p> <p>izvještajima o povredama na radu svojih zaposlenih;</p> <p>podacima nastalim iz mjera i radnji inspekcijskih i drugih organa nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.</p>			
<p>Član 11.</p> <p>Konsultacije i učestvovanje radnika</p> <p>1. Poslodavci će konsultovati radnike i/ili njihove predstavnike te im omogućiti da učestvuju u raspravama o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radu.</p> <p>Ovo pretpostavlja: - konsultovanje radnika,</p> <ul style="list-style-type: none"> - prava radnika i/ili njihovih predstavnika na iznošenje predloga, - ravnopravno učestvovanje u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom. <p>2. Radnici ili predstavnici radnika sa specifičnom odgovornošću u pitanjima sigurnosti i zdravlja radnika učestvovalaće na ravnopravan način, u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom, ili će ih poslodavac unaprijed i na vrijeme konsultovati o:</p>	<p>Član 24</p> <p>Poslodavac, zaposleni, predstavnik zaposlenih i sindikat dužni su da sarađuju u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu u skladu sa ovim zakonom, a naročito u vezi sa:</p> <p>svakom mjerom koja može značajno uticati na zaštitu i zdravlje na radu;</p> <p>postavljanjem stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: stručno lice), određivanjem lica za sprovođenje mjera prve pomoći, zaštite od požara i evakuacije zaposlenih i aktivnostima u vezi sa zaštitom i zdravljem na radu;</p> <p>podacima o procjeni rizika i mjerama zaštite,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(a) svakoj mjeri koja može značajno uticati na sigurnost i zdravlje;</p> <p>(b) imenovanju radnika navedenih u članu 7. stavu 1. i članu 8. stavu 2. i aktivnostima navedenim u članu 7. stavu 1.;</p> <p>(c) podacima navedenim u članu 9. stavu 1. i članu 10.;</p> <p>(d) angažovanju, gdje je prikladno, stručnih službi ili lica izvan trgovačkog društva, u skladu sa članom 7. stavom 3.;</p> <p>(e) planiranju i organizaciji obuke određene u članu 12.</p> <p>3. Predstavnici radnika sa specifičnom odgovornošću u pitanjima sigurnosti i zdravlja radnika imaju pravo zahtijevati od poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere i upoznati ga s predlozima za ublažavanje opasnosti za radnike i/ili uklanjanjem tih izvora.</p> <p>4. Radnici navedeni u stavu 2. i predstavnici radnika navedeni u stavu 2. i 3. ne mogu se naći u nepovoljnom položaju zbog svojih aktivnosti iz stavova 2. i 3.</p> <p>5. Poslodavci moraju predstavnicima radnika sa specifičnom odgovornošću u pitanjima sigurnosti i zdravlja radnika omogućiti primjereno odsustvo s posla, bez gubitka plate, te im pružiti sva potrebna sredstva koja će im omogućiti korišćenje prava i obavljanje funkcija koje proizlaze iz ove Direktive.</p> <p>6. Radnici i/ili njihovi predstavnici imaju pravo žalbe, u skladu s nacionalnim propisima i/ili praksom, tijelu vlasti odgovornom za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, ukoliko smatraju da su mjere koje je preduzeo poslodavac i sredstva koje je koristio neprimjerene za osiguranje sigurnosti i zdravlja na radu. Predstavnicima radnika treba biti omogućeno davanje primjedbi tokom inspekcije koju sprovodi nadležno tijelo.</p>	<p>uključujući i one rizike sa kojima se suočavaju grupe zaposlenih izloženih posebnim rizicima; odlukama o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti, kao i ako je potrebno o sredstvima i opremi lične zaštite na radu koja se koriste; evidencijama i izvještajima o povredama na radu koje su za posljedicu imale odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana; izvještajima o povredama na radu svojih zaposlenih;</p> <p>mjera i radnji inspekcijskih i drugih organa nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu; angažovanjem pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje stručnih poslova; planiranjem i organizovanjem osposobljavanja i provjere osposobljenosti iz zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da omogući predstavniku zaposlenih i sindikatu da svoje primjedbe u vezi zaštite i zdravlja na radu dostave nadležnom inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.</p> <p>Član 14 stav 4</p> <p>Poslodavac je dužan da se, prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: predstavnik zaposlenih) o pitanjima izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine i njihovih posljedica za zaštitu i zdravlje na radu.</p> <p>Član 26</p> <p>Zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova u smislu člana 24 ovog zakona.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Poslodavac je dužan da predstavniku zaposlenih omogući odgovarajuće odsustvo sa rada, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Član 35</p> <p>Zaposleni je obavezan da u skladu sa osposobljenošću i uputstvima koja je dobio od poslodavca:</p> <p>za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, sarađuje sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi;</p> <p>u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih, o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih;</p> <p>sarađuje sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbjedi bezbjedne uslove za rad.</p> <p>Ako poslodavac, poslije dobijenog obavještenja iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne otkloni nepravilnosti, štetnosti, opasnosti ili druge pojave u roku od tri dana ili ako zaposleni smatra da za otklanjanje utvrđenih pojava nijesu sprovedene odgovarajuće mjere zaštite, može zatražiti intervenciju</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Inspekcije rada i o tome obavijestiti stručno lice.</p> <p>Obaveza zaposlenog koja se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu ne utiče na načelo odgovornosti poslodavca.</p> <p>Član 26</p> <p>Zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova u smislu člana 24 ovog zakona.</p> <p>Poslodavac je dužan da predstavniku zaposlenih omogući odgovarajuće odsustvo sa rada, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Član 33 st. 2 i 3</p> <p>Kada zaposleni odbije da radi dužan je da se pisano obrati poslodavcu radi preduzimanja mjera koje po mišljenju zaposlenog nijesu sprovedene.</p> <p>Kada zaposleni odbije da radi, a poslodavac smatra da zahtjev zaposlenog nije opravdan, poslodavac je dužan da odmah obavijesti Inspekciju rada.</p>			
<p>Član 12.</p> <p>Obuka radnika</p> <p>1. Poslodavac će osigurati da svaki radnik dobije primjerenu obuku iz područja sigurnosti i zdravlja, posebno u smislu podataka i uputstava specifičnih za radno mjesto ili posao koji obavlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prilikom zapošljavanja, - u slučaju premještanja ili promjene posla, - u slučaju uvođenja nove radne opreme ili promjene opreme, - u slučaju uvođenja novih tehnologija <p>Obuka će biti:</p>	<p>Član 20</p> <p>Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog kod zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja na drugo radno mjesto, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih ili zamjene sredstava za rad, promjene procesa rada i ponovnog raspoređivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana.</p> <p>Osposobljavanje iz stava 1 ovog člana vrši se po programu o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih, kojeg donosi poslodavac.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>- prilagođena novim i promjenjivim rizicima , i - ako je potrebno ponavljana u određenim vremenskim razmacima.</p> <p>2. Poslodavac je dužan osigurati da spoljni radnici angažovani na radu u njegovom trgovačkom društvu dobiju odgovarajuća uputstva o mogućim rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost tokom obavljanja njihovih aktivnosti u njegovom trgovačkom društvu.</p> <p>3. Predstavnicima radnika sa posebnim ovlaštenjima u području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika treba biti omogućena odgovarajuća obuka.</p> <p>4. Obuka navedena u stavovima 1. i 3. ne može biti na trošak radnika ili predstavnika radnika.</p> <p>Obuka navedena u stavu 1. mora se provesti tokom radnog vremena.</p> <p>Obuka navedena u stavu 3. mora se provesti tokom radnog vremena ili u skladu s nacionalnom praksom bilo u okviru ili izvan trgovačkog društva.</p>	<p>Osposobljavanje zaposlenih prilagođava se novim i promjenljivim rizicima, a po potrebi i ponavlja u određenim vremenskim razmacima u skladu sa programom iz stava 2 ovog člana.</p> <p>Osposobljavanje se sprovodi po programu osposobljavanja u toku radnog vremena, a troškove osposobljavanja snosi poslodavac. Poslodavac je dužan da zaposlenog, u toku osposobljavanja za bezbjedan rad, upozna sa svim vrstama opasnosti na poslovima na koje ga raspoređuje i o konkretnim mjerama zaštite, koje su potrebne radi otklanjanja opasnosti po život, odnosno oštećenje zdravlja.</p> <p>Poslodavac kod koga, na osnovu ugovora ili po drugom pravnom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, dužan je da im da odgovarajuća uputstva o mogućim rizicima po život i zdravlje i da ih upozna sa mjerama za bezbjedan rad tokom obavljanja tih poslova.</p> <p>Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad poslodavac obavlja teorijski i praktično. Provjeru teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih poslodavac obavlja na mjestu rada.</p> <p>Periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih, određuje poslodavac programom o osposobljavanju iz stava 2 ovog člana.</p> <p>Član 39</p> <p>Poslodavac je dužan da omogući stručnim licima nezavisno i samostalno obavljanje poslova u skladu sa ovim zakonom, kao i pristup svim podacima od značaja za zaštitu i</p>			
--	---	--	--	--

	<p>zdravlje na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da stručnim licima koja su kod njega zaposlena i stručnoj službi, obezbijedi usavršavanje znanja.</p> <p>Stručna lica su neposredno odgovorna poslodavcu i ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog svojih aktivnosti vezanih za zaštitu i zdravlje na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da stručnom licu omogući odgovarajuće odsustvo sa posla, uz naknadu zarade kao da je na radu i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Stručno lice prije raspoređivanja na ove poslove, dužno je da položi stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> imaju završen fakultet zaštite na radu, naučni stepen magistra i doktora tehničkih nauka; su specijalisti medicine rada; su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu. <p>Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za stručno lice propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.</p> <p>Član 6</p> <p>Mjere zaštite ne mogu proizvesti nikakve troškove za zaposlenog.</p>			
<p>OBAVEZE RADNIKA</p> <p>Član 13.</p> <p>1. Svaki je radnik odgovoran u okvirima svojih mogućnosti voditi računa o vlastitoj sigurnosti i</p>	<p>Član 35</p> <p>Zaposleni je obavezan da u skladu sa osposobljenošću i uputstvima koja je dobio od poslodavca:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zdravlju kao i sigurnosti i zdravlju osoba na koje utiče svojim radom ili postupcima u povjerenom mu poslu u skladu s obukom i uputstvima koje mu je dao poslodavac.</p> <p>2. U tu svrhu radnici moraju posebno, u skladu s obukom i poslodavčevim uputstvima:</p> <p>(a) pravilno koristiti mašine, uređaje, alate, opasne supstance, transportnu opremu i ostala sredstva proizvodnje;</p> <p>(b) pravilno koristiti dobijenu ličnu zaštitnu opremu te nakon upotrebe vratiti istu na za to predviđeno mjesto;</p> <p>(c) ne isključivati, mijenjati ili svojevolumno premješati sigurnosne uređaje priključene na npr., mašine, uređaje, alate, pogone i zgrade te iste pravilno koristiti;</p> <p>(d) odmah obavijestiti poslodavca i/ili radnike s posebnom odgovornošću za sigurnost i zdravlje radnika u situacijama gdje postoji osnovana sumnja o mogućnosti ozbiljne i neposredne opasnosti za sigurnost i zdravlje, kao i o mogućim nedostacima u organizaciji zaštite;</p> <p>(e) surađivati, u skladu s nacionalnom praksom, s poslodavcem i/ili radnicima s posebno odgovornošću za sigurnost i zdravlje radnika, sve dok je potrebno u cilju izvršenja svih zadataka ili postavljenih zahtjeva od strane nadležnog organa sve u cilju zaštite sigurnosti i zdravlja radnika na radu;</p> <p>(f) surađivati, u skladu s nacionalnom praksom, s poslodavcem i/ili radnicima s posebno odgovornošću za sigurnost i zdravlje radnika, sve dok poslodavac ne osigura sigurniju radnu sredinu i uslove rada koji ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje u njihovom djelokrugu rada.</p>	<p>za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, surađuje sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi;</p> <p>u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih, o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih;</p> <p>surađuje sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbjedi bezbjedne uslove za rad.</p> <p>Ako poslodavac, poslije dobijenog obavještenja iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne otkloni nepravilnosti, štetnosti, opasnosti ili druge pojave u roku od tri dana ili ako zaposleni smatra da za otklanjanje utvrđenih pojava nijesu sprovedene odgovarajuće mjere zaštite, može zatražiti intervenciju Inspekcije rada i o tome obavijestiti stručno lice.</p> <p>Obaveza zaposlenog koja se odnosi na zaštitu i zdravlje na radu ne utiče na načelo odgovornosti poslodavca.</p> <p>Član 24</p> <p>Poslodavac, zaposleni, predstavnik zaposlenih i sindikat dužni su da surađuju u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i</p>			
--	--	--	--	--

	<p>odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu u skladu sa ovim zakonom, a naročito u vezi sa:</p> <p>svakom mjerom koja može značajno uticati na zaštitu i zdravlje na radu;</p> <p>postavljanjem stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu (u daljem tekstu: stručno lice), određivanjem lica za sprovođenje mjera prve pomoći, zaštite od požara i evakuacije zaposlenih i aktivnostima u vezi sa zaštitom i zdravljem na radu;</p> <p>podacima o procjeni rizika i mjerama zaštite, uključujući i one rizike sa kojima se suočavaju grupe zaposlenih izloženih posebnim rizicima; odlukama o mjerama zaštite koje se moraju preduzeti, kao i ako je potrebno o sredstvima i opremi lične zaštite na radu koja se koriste; evidencijama i izvještajima o povredama na radu koje su za posljedicu imale odsustvo zaposlenog sa rada duže od tri radna dana; izvještajima o povredama na radu svojih zaposlenih;</p> <p>mjera i radnji inspekcijskih i drugih organa nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu;</p> <p>angažovanjem pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje stručnih poslova;</p> <p>planiranjem i organizovanjem osposobljavanja i provjere osposobljenosti iz zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Poslodavac je dužan da omogući predstavniku zaposlenih i sindikatu da svoje primjedbe u vezi zaštite i zdravlja na radu dostave nadležnom inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.</p> <p>Član 32 Zaposleni ima pravo i obavezu da se prije</p>			
--	---	--	--	--

	<p>početka rada upozna sa mjerama zaštite na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.</p> <p>Zaposleni ima pravo i obavezu da poslodavcu daje predloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.</p> <p>Zaposleni ima pravo i obavezu da obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac, u skladu sa propisima o zaštititi i zdravlju na radu i propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.</p>			
<p>RAZNE ODREDBE</p> <p>Član 14.</p> <p>Zdravstvena kontrola</p> <p>1. Potrebno je uvesti mjere u skladu s nacionalnim propisima ili praksom u cilju osiguranja ljekarske kontrole primjerene mogućim rizicima u području sigurnosti i zdravlja.</p> <p>2. Mjere iz stava 1. biće takve da svaki radnik, ako to želi, može biti u redovnim i vremenskim razmacima podvrgnut ljekarskom pregledu.</p> <p>3. Zdravstvena kontrola može se obavljati u okviru nacionalnog sistema zdravstva.</p>	<p>Član 19</p> <p>Zdravstveni pregledi zaposlenih preduzimaju se radi utvrđivanja i otklanjanja uzroka obolijevanja i zdravstvenih oštećenja u vezi sa radom.</p> <p>Poslodavac je dužan da obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog, koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana.</p> <p>Poslodavac na zahtjev zaposlenog obezbjeđuje zdravstveni pregled primjeren rizicima zaštite i zdravlja na radu, kao i za slučajeve koji nijesu obuhvaćeni stavom 2 ovog člana, najmanje jednom u periodu od tri godine.</p> <p>Vrstu, način, obim i rokove obavljanja zdravstvenih pregleda iz st. 2 i 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Poslodavac je dužan da zaposlenog koji obavlja poslove sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom uputi na zdravstveni pregled prije isteka roka utvrđenog propisom iz stava 4 ovog člana, kada to ocijeni ovlašćena ustanova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih.</p> <p>Ako se u postupku zdravstvenog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga rasporedi na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, u skladu sa aktom o sistematizaciji.</p> <p>Ukoliko se zaposleni ne može rasporediti, u smislu stava 6 ovog člana, poslodavac je dužan da mu obezbijedi druga prava u skladu sa zakonom.</p>			
<p>Član 15. Rizične grupe Naročito osjetljive rizične grupe moraju biti zaštićene od opasnosti koje posebno pogađaju njih.</p>	<p>Član 14 stav 2 Poslodavac je dužan da obezbijedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom, u skladu sa ovim i drugim zakonima.</p> <p>Član 21 Radna mjesta sa posebnim uslovima rada su radna mjesta na koja mogu biti raspoređeni i obavljati poslove tih radnih mjesta samo zaposleni koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uslove u pogledu pola, godina života, školske spreme, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Organ državne uprave nadležan za poslove rada, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, propisuje koji poslovi se smatraju poslovima sa posebnim uslovima rada, kao i posebne uslove koje treba da ispuni zaposleni za rad na tim poslovima.</p> <p>Poslodavac ne može rasporediti zaposlenog da radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada, ukoliko prethodno nije utvrdio da zaposleni ispunjava propisane posebne uslove.</p> <p>Zaposleni koji radi na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada je dužan da odmah obavijesti poslodavca, ako ocijeni da nije sposoban da radi takve poslove, kao i da obavi zdravstveni pregled na koji ga je uputio poslodavac.</p>			
Čl. 16-19.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		